


**OSNOVNO OBRAZOVANJE**

**CIKLUS 1 - 4**


# **STEPENI**

*sposobnosti*



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère de l'Éducation nationale  
et de la Formation professionnelle

<b>Jezik, luksembuški jezik i buđenje jezika (Ciklus I)</b>	
<b>Luksemburški jezik (Ciklusi od 2 do 4)</b>	
Usmeno izražavanje	4 - 5
Razumijevanje	6 - 7
Čitanje	8 - 9
<b>Opismenjavanje i njemački jezik</b>	
Govor	10 - 11
Razumijevanje	12 - 13
Pismeno izražavanje	14 - 15
Čitanje	16 - 17
<b>Francuski jezik</b>	
Govor	18 - 19
Razumijevanje	20 - 21
Pismeno izražavanje	22 - 23
Čitanje	24 - 25
<b>Matematika</b>	
Prostor i geometrijski oblici	26 - 27
Brojevi načini računanja	28 - 29
Veličine i mjere	30 - 31
Riješavanje aritmetičkih zadataka	32 - 33
<b>Otkrivanje svet kroz sva čula, Uvod u nauku, humanističkih i prirodnih nauka</b>	34 - 35
<b>Tjelesno izražavanje, psihomotorika, sport i zdravlje</b>	36 - 37
<b>Stvaralačko izražavanje, buđenje estetike i kulture u domenu umjetnosti</b>	38 - 39
<b>Stvaralačko izražavanje, buđenje estetike i kulture u domenu muzike</b>	40 - 41
<b>Zajednički život i vrijednosti, moralno i socijalno obrazovanje</b>	42 - 43
<b>Zajednički život i vrijednosti, versko i moralno obrazovanje</b>	44 - 45



## Jezik, luksembuški jezik i buđenje jezika (Ciklus I)

### Luksemburški jezik (Ciklusi od 2 do 4)

#### Usmeno izražavanje\*

	Osnova 1-og Ciklusa		Osnova 2-og Ciklusa		Osnova 3-eg Ciklusa		Osnova 4-og Ciklusa	
Sposobnosti	I-vi stepen	2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen	7-mi stepen	8-mi stepen
<b>Razgovor</b>	Učenik se jasno izražava o poznatim temama i odgovara kratkim riječenicama i prostim izrazima na pitanja postavljenim u odjeljenju.	Učenik učestvuje u kratkim i prostim razgovorima u vezi tema o kojima se govori u odjeljenju.	Učenik učestvuje u kratkim razgovorima o poznatim temama, pri tom poštujući temu razgovora i formulišući kratke riječnice.	Učenik aktivno učestvuje u razgovoru o temama spremanim u odjeljenju, pod uslovom da njegovi odgovori ne zahtijevaju dugačka objašnjenja.	Učenik učestvuje u razgovoru o poznatim i aktuelnim temama postavljajući pitanja vezana za temu.	Učenik komunicira sa lakoćom u nekoj poznatoj situaciji koja sadrži prosti i direktnu razmjenu informacija.	Učenik učestvuje aktivno u razgovoru o poznatoj i aktuelnoj situaciji pri tom braneći i pravdajući svoju tačku gledišta.	Učenik reaguje argumentinima na govor svojih sagovornika i upotrebljava verbalne strategije (n.pr upoređuje, daje primjere...).
<b>Gоворити пред другима</b>	Učenik reformuliše glavne elemente nekog teksta koji je obrađen u odjeljenju, i umije da ispriča lične doživljaje uz pomoć kratkih riječenica i izraza.	Učenik umije da ispriča prostim riječenicama šta je vidio, čuo u domenima kao što je škola, priroda, muzika i sport.	Učenik predstavlja unaprijed pripremljenim kratkim ekspozem u odjeljenjskom kadru, nešto što dobro poznaje.	Učenik predstavlja dugačkim ekspozem nešto što ga interesuje i to po namjetnutom modelu, iako razvoj događaja ostaje prost.	Učenik opisuje jedan skorašnji doživljaj ili događaj (kući, u školi...) na spontan i lak način, i vodi računa o strukturi svojih izraza.	Učenik prestavlja noviju temu razgovora (koristeći ako je to potrebno sredstva za podsjećanje na tekst) na jasan i razumljiv način za slušaoca.	Učenik izražava svoje mišljenje o temama koje su u vezi sa njegovim svakodnevnim životom (škola, njegovo okruženje, muzika...) opisujući određene elemente u detalje, i u situacijama gdje se zahtijeva veći nivo.	Učenik može da ispriča u detalje svoje doživljaje i predstavi neki aktuelni problem na kritičan način upotrebljavajući jasan i strukturiran jezik.
<b>Neverbalni govor</b>	Učenik koristi mimiku i gestove da bi ojačao svoje riječi ili da bi pokazao da nerazumije. Svojim neverbalnim znakovima (n.pr klimanjem glave, potvrđnim gestovima, mimikom), on manifestuje da čuje i razumije ono što drugi govore.						Učenik, upotrebljavajući mimiku i gestove, valorizuje, potvrđuje ili negira riječi svog sagovornika. On upotrebljava primjere, ilustracije ili predmete dabi se osigurao da je bio razumljen.	
<b>Poštuje unaprijed dogovorena pravila razgovora</b>	Učenik poštuje redoslijed govornika, sluša druge i uzima u obzir ono što oni kažu. Uzima riječ i reaguje na inicijacije svojih sagovornika. Poštuje pravila učitosti (n.p.r ne prekida drugoga)						Učenik, vodeći računa o uticaju svoga govora na druge, bira riječi u zavisnosti od situacije. Uzima u obzir reakcije slušaoca, pruža dodatne informacije i trudi se, ako je to potrebno, da precizira svoje mišljenje.	
<b>Poštuje formu upotrebljavajući svoje leksičko, gramatičko i fonološko znanje</b>	Učenik upotrebljava i slobodno se izražava, riječnikom elementarnih riječi, izraza, sintaksnih struktura i zapamćenih formulacija.	Učenik upotrebljava i slobodno se izražava, širokim riječnikom i prostim strukturama, iako ima elementarnih grešaka koje ipak ne smetaju razumijevanju.	Učenik korektno upotrebljava i slobodno se izražava elementarnim jezičkim sredstvima i pravi veoma malo grešaka koje bi otežale razumijevanje.	Učenik se jasno izražava u velikom broju njemu poznatih situacija i u odnosu na poznate teme, pravilno upotrebljavajući široku listu načina izražavanja i strukture riječenica iz svakodnevnog života.	Učenik upotrebljava i slobodno se izražava, riječnikom osnovnih riječi, i pravi veoma malo jezičkih grešaka.	Učenik se jasno izražava u velikom broju njemu poznatih situacija i u odnosu na poznate teme, pravilno upotrebljavajući široku listu načina izražavanja i strukture riječenica iz svakodnevnog života.	Učenik upotrebljava dosta osnovnih riječi i opšte izraze mijenjajući sintaksnu strukturu.	Učenik obilno vlada jezičkim sredstvima da bi se izražavao o konkretnim i abstraktim temama, poznatim i nepoznatim, poštujući formu i upotrebljavajući širok izbor gramatičkih struktura.
<b>Režiširanje teksta</b>	Učenik učestvuje u glumačkim ulogama u različitim kontekstima (kao u prodavnici, ili igrane priče) upotrebljavajući kratke riječenice i proste izraze.	Učenik prihvata u odjeljenju ulogu u jednoj prostoj glumi i spontano pretvara ono doživljeno u riječi.	Učenik ponavlja glasno ili glumi kratku priču, koja je čitana u odjeljenju, iako ponekad zaboravi određene elmente.	Učenik izmišlja i priča priče po dobijenim instrukcijama (n.p.r seriju od nekoliko crteža) i umije da ih pretvori u glumu.	Učenik se služi modelima priopovijedanja i igranja uloga i glumi (igra) neku priču na povezan način.	Učenik slobodno igra male skećeve i pokazuje prve znakove lične kreativnosti.	Učenik prepričava brižljivo čitani ili slušani tekst i ponavlja izražajno tekstu napamet.	Učenik glumi uloge u pozorišnom komadu, pred odraslim publikom i na samostalan, kreativan i osjećajan način.

\* Izraz «tekst» je upotrebljavan u ovom dokumentu u širokom smislu : pod tekstrom podrazumijevamo sve izraženo verbalno, usmeno ili pismeno (riječ, usmene i pismene poruke, razgovore, govore, pisane narativne tekstove...), isto tako i nejezičke načine izražavanja (gestove, mimiku, crteže...).



## Jezik, luksembuški jezik i buđenje jezika (Ciklus I)

### Luksemburški jezik (Ciklusi od 2 do 4)

#### Razumijevanje

	Osnova 1-og Ciklusa		Osnova 2-og Ciklusa		Osnova 3-eg Ciklusa		Osnova 4-og Ciklusa	
Sposobnosti	1-vi stepen	2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen	7-mi stepen	8-mi stepen
<b>Razumijevanje sagovornika</b>	Učenik razumije i izvršava proste naredbe.	Učenik razumije i izvršava naredbu koja sadrži najviše dvije radnje opisane njemu poznatim riječnikom.	Učenik razumije osnove nekog razgovora, kada se radi o pripremljenoj situaciji za vrijeme đasa ili proste poruke jasno izgovorene svakodnevnim riječnikom.	Učenik razumije osnove nekog razgovora o različitim temama i može da parti takve razgovore duže vrijeme.	Učenik učestvuje u razgovoru sa više sagovornika o nekoj aktuelnoj temi. On razumije ekspličitne namjere svojih sagovornika.	Učenik prati razvoj događaja u nekom razgovoru, on razumije i upoređuje određene pomenute ideje i ostaje pažljiv tokom cijelog razgovora.	Učenik prati tok nekog razgovora i razumije, ili upoređuje učesnike i tačno shvaća njihov stav.	Učenik razumije s lakoćom strukturne razgovore, o poznatim i nepoznatim temama..
<b>Razumijevanje slušanog teksta</b>	Učenik uopšteno razumije kratki tekst (priču, objašnjenje...), i prepoznaže glavnu poruku teksta. Prati tok razgovora o poznatim temama.	Učenik prati kratke, proste, dobro strukturisane i crtežima ilustrovane prezentacije, o temama na kojima se radilo za vrijeme nastave, stin što se mora govoriti polako i razgovjetno.	Učenik čuje i razumije proste i kratke tekstove različite vrste, informative ili iz literature, pod uslovom da su oni jasno izgovoreni i da je situacija u kojoj se vrši radnja unaprijed razjašnjena.	Učenik razumije naslov i glavne informacije kratkih audiovizuelnih inserata, pod uslovom da se u njima govori polako i da tema razgovora nebude nepoznata.	Učenik razumije osnove neke radio ili televizijske emisije o temi koja ga interesuje.	Učenik shvaća informacije na nijansiran način i razumije i pamti komplikovane podatke.	Učenik razumije različite vrste slušanog teksta (intervju, priču, sportske spotove...), iako oni govore o nepoznatoj temi.	Učenik prati neku prezentaciju ili neki dosta dug govor (film, otvorenu raspravu / debatu, konferenciju...) bez poteškođa, iako one sadrže idiometrične izraze.
<b>Mobiliziranje strategije i tehnike slušanja</b>	Učenik poznaje prozodičke i gestualne elemente (intonaciju, gestove, mimiku, sporednu buku/zvuk) u nekom slušanom tekstu.	Učenik analizira sporedni zvuk/buku, ilustracije, da bi iz toga izvukao zaključek o temi nekog slušanog teksta (n.p.r o priči)	Učenik zapaža naglašavanje, ritam, glasnost, akcenat i neverbalni jezik da bi samostalno sastavio smisao.	Učenik razjašnjava u kratkom slušanom tekstu, razna značenja uz pomoć konteksta, u kome se ta radnja vrši.	Učenik upotrebljava komplikovanje strategije razumijevanja (upotreba konteksta, interpretacija glasnosti i naglašivanja...) i prilagođava ih različitim vrstama slušanog teksta.	Učenik skreće pažnju na glavnu temu i postavlja precizna pitanja.	Učenik jasno strukturše ono što se đuo i ostaje pažljiv za vrijeme dužih razgovora.	Učenik upotrebljava na raznolik način različite strategije slušanja, prilagođavajući ih situaciji i vrsti teksta.
<b>Prepoznavanje i iskorišćavanje informacija nekog teksta.</b>	Učenik prati redoslijed nekog teksta (tok dešavanja), on prepoznaže glavne aktere i njihove radnje.	Učenik oslobođa i restituše riječ po riječ pojedinačne informacije iz nekog prostog slušanog dokumenta i to bez pomoći.	Učenik precizno pronalazi detaljne informacije, ako može da se osloni na precizne indikacije.	Učenik prepoznaže sa preciznošću više informacija u nekom slušanom tekstu.	Učenik prepoznaže implicitne sadržaje (n.p.r. namjeru i tako gledišta govornika) za vrijeme razgovora, ako ovaj govori o svakidašnjoj temi.	Učenik prepoznaže i umije da izdvoji ekspličitne i implicitne informacije vezane za njegov doživljaj ili za njegovo znanje i predstavlja ih na strukturisan način.	Učenik prepoznaže najčešće logičke veze, kao i, ako je to potrebno, promjenu vremena.	Učenik prepoznaže i opisuje različite učesnike u nekom slušanom dokumentu, interpretira njihova osjećanja, motive i sposoban je da ponovo ispriča tok događaja, mjesto, vrijeme, i vezu sa stvarnošću.
<b>Analiza, upoređivanje i ocijenjivanje slušanog teksta</b>	Učenik formuliše neko prosto mišljenje o tekstu.	Učenik umije da okarakteriše ličnosti iz nekog slušanog teksta.	Učenik razlikuje informative tekstove od tekstova razonode.	Učenik razlikuje između stvarnog i nestvarnog, i upoređuje različite vrste slušanih tekstova (recitacije, intervju, skećeve...).	Učenik iskazuje svoje mišljenje na nijansiran način prilagođen situaciji i izdvaja karakteristične elemente različitih vrsta slušanog teksta. (intervju, recitacija, reklamnih spotova...)	Učenik oslobođa implicitne sadržaje i daje svoj sud.	Učenik prepoznaže mišljenja (za, protiv) izražena od strane njegovog sagovornika u nekoj raspravi o poznatoj temi.	Učenik može da zaključi mišljenja izražena od njegovih sagovornika i kritički ocjeni ono što je đuo.



## Jezik, luksembuški jezik i buđenje jezika (Ciklus I)

### Luksemburški jezik (Ciklusi od 2 do 4)

#### Čitanje

	Osnova 1-og Ciklusa		Osnova 3-ćeg Ciklusa		Osnova 4-og Ciklusa		
Sposobnosti	1-vi stepen		2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen
<b>Stvara i upotrebljava kodove pisanih jezika</b>	Učenik prepoznae stihove, inicijalne zvukove i rastavlja riječi na segmente. On prepoznae i razlikuje različite grafičke simbole (slova, šifre).	Razvoj ovih sposobnosti koji je započet prvo na luksemburškom jeziku, je nastavljen u 2 ciklusu na njemačkom jeziku, koji je istovremeno jezik opismenjavanja u osnovnoj školi.					
<b>Čitanje različitih tekstova</b>	Učenik umije da koristi knjigu i otkriva upotrebu pisanja u različitim kontekstima (informacije, priče, i.t.d.).	Učenik lijepo čita i korektno izgovara proste tekstove : kratke priče, bajkice, dječje pjesme.	Učenik čita i razumije kratke tekstove, dobro strukturisane, pisane prostim jezikom sa riječima iz svakodnevne upotrebe, iako mu za to treba više vremena.	Učenik čita i razumije tekstove od nekoliko paragrafa, odnosno proste tekstove iz literature kao n.p.r recitacije, priče i basne.	Učenik globalno razumije i čita tekstove od nekoliko stranica o poznatim temama, koje nisu obrađivane u nastavi.	Učenik čita sve vrste tekstova poznatih i nepoznatih od po nekoliko stranica, o temama koje poznaje, ali razumijevanje teksta čija tema nije poznata može da prestavlja problem.	
<b>Mobilisanje tehnike i strategije čitanja</b>	Učenik prepoznae svoje ime među drugim imenima ili riječima i prepoznae i otkriva poruke ili poznate piktograme (brzo čitanje, globalno čitanje)	Učenik čita naslov, čuje početak teksta, pogleda crteže i predpostavlja kakav je to tekst.	Učenik iz konteksta razjašnjava nerazumljene djelove teksta.	Učenik primjećuje važne djelove teksta.	Učenik usmeno rezumira različite paragafe teksta.	Učenik upotrebljava na samostalan i raznolik način strategije čitanja u zavisnosti od vrste teksta.	
<b>Pronalaženje informacije u tekstu i njihova upotreba</b>	Učenik prepoznae glavne ličnosti i njihove radnje, i prati tok događaja u nekom prostom tekstu.	Učenik prepoznae centralne poruke dijelova teksta i kaže ih usmeno u obliku naslova.	Učenik prepoznae glavne događaje jedne kratke priče, njen razvoj i važne detalje.	Učenik pronalazi informacije eksplicitno formulisane u tekstu o konkretnoj ali nesvakidašnjoj temi.	Učenik prepoznae logične i hronološke izgovore neophodne u jednoj recitaciji.	Učenik izdvaja kopleksne i apstraktne informacije, on ih interpretira i obrađuje.	
<b>Analizirati, uporediti i ocijenjivati tekstove</b>		Učenik prepoznae vrste tekstova kao n.p.r poeme ili priče.	Učenik prepoznae kontekst, n.p.r. on određuje i opisuje mjesto gdje se vrši radnja i opisuje uloge.	Učenik interpretira izraze lica, namjere i osjećaje glavne uloge neke priče, opravдавajući njegovu tačku gledišta uz pomoć detaljnijih primjera izvađenih iz teksta.	Učenik izražava lično mišljenje o ulogama, radnjama ili o temi teksta.	Učenik daje sud i provjerava ga uz pomoć teksta, on povezuje svoju tačku gledišta sa tačkama gledišta drugih.	



## Opismenjavanje i njemački jezik

### Govor

Sposobnosti	I-vi stepen (A1.1)	2-gi stepen (A1.2)	Osnova 2-og Ciklusa	3-ći stepen (A1.3)	4-ti stepen 4	Osnova 3-ćeg Ciklusa	6-ti stepen	7-mi stepen (A2.2)	Osnova 4-og Ciklusa	8-mi stepen (A2.3)	9-ti stepen	10-ti stepen (B1.1)
<b>Razgovor</b>	Učenik umije da pozdravi nekog prostim riječima i kaže « da », « ne », »izvini », « molim », »hvala ».	Učenik pita nekog drugog dali može da posudi n.p.r olovku, gumicu ili druge često upotrebljavane školske stvari.	Učenik odgovara prostim riječnicama i prostim izrazima na pitanja u školskom kontekstu.	Učenik razmjenjuje informacije o doživljajima u odjeljenjskom kadru, poštujući dogovorena pravila.	Učenik učestvuje u kratkim i prostim razgovorima, pripremanim na nastavi, o stvarima iz svakodnevnog života (ići u kupovinu, zakazati sastanak...)	Učenik učestvuje u razgovorima o temama koje ga interesuju ili koje su iz svakodnevnog života.	Učenik učestvuje u nekom razgovoru o svakodnevnoj temi postavljajući pitanja i odgovarajući na pitanja, ako ti odgovori ne iziskuju duge intervencije ili zauzimanje stava.	Učenik komunicira sa lakoćom u nekoj običnoj situaciji pripremljenoj za vrijeme nastave i koja sadrži samo razmjenu prostih i direktnih informacija.	U poznatim situacijama, učenik učestvuje aktivno u razgovoru, brani i opravdava svoja mišljenja.	Učenik reaguje sa argumentima na riječi njegovih sagovornika, upotrebljava verbalne strategije, n.p.r. umije da formulše neki početak, daje primjere, upoređuje.		
<b>Govoriti pred drugima</b>	Učenik kaže kako je, i daje proste informacije o sebi uz pomoć prostih riječi, iako mora pri tome da se posluži gestovima ili riječima iz svog maternjeg jezika.	Učenik se predstavlja veoma kratko (kaže n.p.r kako se zove, odakle dolazi u koju školu ide) iako mu je potrebna pomoć od strane svog sagovornika.	Učenik pruža proste informacije o sebi i o svom okruženju, ako mu njegov sagovornik pruži odgovarajuće pomoći.	Učenik pruža na razumljiv način, informacije o temi koje ga interesuju, on izražava lične ideje i osjećaje.	Učenik priča prostim riječnicama ono što je vido, čuo ili pročitao u domenima kao škola, priroda, muzika i sport, on predstavlja nešto što dobro poznaje kroz mali ekspoze koji je unaprijed pripremljen ali ne čitajući ga.	Učenik predstavlja na ekspozeu, neku temu koja ga interesuje po nekom nametnutom modelu, iako je razvoj događaja ostaje prost.	Učenik kratko ali strukturirano i lako opisuje događaj iz svoje svakodnevnice.	Učenik opisuje neko skorašnje iskustvo spontano u nekoliko riječica i sa prostim sredstvima, (u kući, u školi...)	Učenik predstavlja neku novu temu (koristeći ako mu je to potrebno sredstva sa podjećivanje) na razumljiv način za slušaoca.	Učenik izražava svoje mišljenje o temama koje su u vezi sa njegovim svakodnevnim životom (škola, njegovo okruženje, muzika...) dajući i određene detalje, čak i u situacijama gdje se zahtijeva visoki nivo.		
<b>Poštovanje forme uz upotrebu svog leksičkog, gramatičkog i fonološkog znanja</b>	Učenik upotrebljava dosta pravilno riječnik izraza i formulacija koje zna napamet.	Učenik upotrebljava da bi se slobodno izražavao sintaksne strukture i proste gramatičke oblike koje pripadaju osnovnom riječniku, kojeg učenik zna napamet, ali još uvijek pravi razne vrste grešaka.	Učenik upotrebljava riječnik zapamćenih osnovnih riječi, izraza i fomulacija, praveći još uvijek dosta osnovnih grešaka što se tiče sintakse i morfologije.	Učenik se izražava na razumljiv način u školskom i odjeljenjskom kadru, i upotrebljava osnovne naučene riječi, praveći još uvijek greške u sintaksi i morfolojiji.	Učenik umije da se izrazi i upotrebljava slobodno se izražavajući, osnovne riječi (često upotrebljavane riječi) i elementarne sintaksne strukture koje su bile obrađivane na nastavi, praveći još uvijek greške što se tiče sintakse i morfologije.	Učenik upotrebljava, slobodno se izražavajući, prošireni riječnik i proste strukture, iako još uvijek ima osnovnih grešaka koje ne smetaju razumijevanju.	Učenik se slobodno izražava i pravilno upotrebljava jezička sredstva naučena na nastavi, i rijetko pravi elementarne jezičke greške koje bi otežale razumijevanje.	Učenik se slobodno izražava i pravilno upotrebljava jezička sredstva naučena na nastavi, i rijetko pravi elementarne jezičke greške koje bi otežale razumijevanje.	Učenik umije da se izražava u širokom smislu te riječi kada se radi o njemu poznatim situacijama i o poznatim temama, pravilno upotrebljavajući veliki broj struktura i oblika svakodnevno upotrebljavanih riječenica.	Učenik upotrebljava veliki broj osnovnih riječi i opštih izraza mijenjajući sintaksne strukture. Gramatičke greške su još uvijek primjetljive. Razumijevanje je osigurano. Upotreba idiomatičkih izraza još uvijek prestavlja problem.		
<b>Režiširanje teksta</b>	Učenik učestvuje u malim dijalozima (predstavi se, pozdravi se, reći doviđenja...).	Učenik učestvuje na kreativan način na interaktivnim ulogama (kao telefoniranje ili scene u prodavnici...).	Učenik recituje kratke proste riječnice, učene u igri sa ulogama.	Učenik prihvata u odjeljenju ulogu u nekoj prostoj glumi i spontano pretvara doživljeno u izraženo riječima.	Učenik glasno ponavlja ili glumi neku kratku priču na kojoj se radilo u odjeljenju, iako ponekad zaboravlja neke elemente.	Učenik umije da izmišlja i da priča priče iz dobijenih instrukcija (n.p.r serija od nekoliko crteža) i umije da ih upotrijebi u glumi.	Učenik koristi narativne modele i poznate igre ili igre na kojima se radi. On dobro umije da ispriča ili odglumi neku priču.	Učenik priča i slobodno glumi male skećeve i pokazuje prve znake lične kreativnosti.	Učenik sam i na kreativan način izmišlja priče, on opisuje i razvija kroz naraciju neku ličnu avanturu i glumi uloge iz neke priče.	Učenik interpretira ličnosti pred odraslim publikom u kratkom pozorišnom komadu na samostalan i kreativan način i sa osjećajem.		



## Opismenjavanje i njemački jezik

### Razumijevanje

Sposobnosti	I-vi stepen (A1.1)	2-gi stepen (A1.2)	Osnova 2-og Ciklusa 3-ći stepen (A1.3)	4-ti stepen 4	Osnova 3-ćeg Ciklusa 5-ti stepen (A2.1)	6-ti stepen	Osnova 4-og Ciklusa 7-mi stepen (A2.2)	8-mi stepen (A2.3)	9-ti stepen	10-ti stepen (B1.1)
<b>Razumjeti svog sagovornika</b>	Učenik razumije proste i kratke zadatke i naredbe u odjeljenju, ako se pri tome koriste crteži i gestovi da bi se objasnilo šta da se radi.	Učenik razumije kratke i proste poruke u vezi svoje ličnosti, života u odjeljenju... sve izraženo u poznatom kontekstu.	Učenik razumije kratke razgovore o temama koje dobro poznaje pod uslovom da se govori polako i razgovijetno.	Učenik aktivno učestvuje u nekom kratkom razgovoru između više sagovornika, o temi koja je bila pripremljena za vrijeme nastave.	Učenik razumije osnove jednog razgovora kada se radi o nekoj situaciji koja bila obradivana za vrijeme nastave ili proste poruke, izražene svakodnevnim jezikom.	Učenik razumije temu razgovora o raznim temama razgovora i umije da ih prati u dužem vremenskom periodu.	Učenik učestvuje lično na razgovorima sa više učesnika o temama koje su bile predrimet nastave.	Učenik aktivno učestvuje na razgovorima o nekoj aktuelnoj temi u kojoj učestvuje više sagovornika, pritom razumijevajući njihove namjere.	Učenik prati tok nekog razgovora, razumije ili upoređuje različite učesnike, shvatajući tačno njihovu poziciju koja se oslanja na kompleksnu argumentaciju.	
<b>Razumijevanje slušanog teksta</b>	Učenik razumije riječi, imena i brojeve koje već poznaje u slušanom i prostim tekstovima nastave, ako su oni izgovarani polako i razgovijetno.	Učenik razumije proste riječi i veoma kratke rečenice u vezi porodice, škole i svoje ličnosti pod uslovom da se govori polako i razgovijetno.	Učenik globalno razumije predmet ili smisao nekog teksta, kad se radi o temama pripremljenim za vrijeme nastave (priče, kratke recitacije).	Učenik globalno razumije, redoslijed događaja i predmete nekog kratkog slušanog teksta kada se radi o temama koje su pripremljene za vrijeme nastave.	Učenik prati kratke i proste referate, koji su dobro strukturirani i ilustrovani crtežima, o temama koje su dio programa, ali mora se govoriti polako i razgovijetno.	Učenik sluša proste i kratke tekstove različitih vrsta, objektivne ili iz literature, pod uslovom da su jasno izgovoreni i da je kontekst pojašnjen prije slušanja.	Učenik razumije temu i glavne informacije kratkih video scena, ako se govori polako i pod uslovom da tema nije nepoznata.	Učenik precizno shvata informacije i asimilira kompleksne podatke.	Učenik prepozna i upoređuje različite vrste slušanog štiva (intervju, priča, reklamni spot...)	
<b>Mobilisati strategije i tehnike slušanja</b>	Učenik pokazuje da nerazumije.	Učenik upotrebljava nejezička sredstva koja su mu na raspolaganju (gestove, mímiku, crteže...)	Učenik interpretira sporednu buku, ilustracije, da bi odredio temu o kojoj govori slušani tekst. (n.p. neka priča).	Učenik aktivira svoje predašnje znanje (n.p. izraze naučene u odjeljenju) i upotrebljava ih da bi shvatio kontekst slušanog teksta.	Učenik vodi računa o intonaciji, ritmu, glasnosti, akcentu i neverbalnom jeziku da bi stvorio smisao na samostalan način.	Učenik pojašnjava značenja uz pomoć konteksta, u nekom prostom i kratkom slušanom tekstu.	Učenik upotrebljava kompleksne strategije razumijevanja (upotreba konteksta, interpretacija načina govora i intonacije...) i on ih prilagođava različitim vrstama slušanog teksta.	Učenik skreće svoju pažnju na osnovne elemente, i postavlja precizna pitanja.	Učenik jasno strukturiše ono što se čulo, i on ostaje pažljiv i za vrijeme dugih razgovora.	Učenik upotrebljava strategije slušanja na raznovrstan i prilagođen način, u zavisnosti od situacije i vrste teksta.
<b>Pronaći informacije nekog slušanog teksta i upotrijebiti ih.</b>	Učenik razumije proste informacije u vezi nekog predmeta (veličina, boja, vrijednost, gdje se nalazi)	Učenik prepoznaće mjesto, jednu ili drugu ličnost nekog slušanog teksta, ako on može da se osloni na precizne indikacije i na ponovno slušanje, ako se radi o temi obradivano za vrijeme nastave.	Učenik pronalazi i restituira riječ po riječ pojedinačne informacije nekog prostog slušanog dokumenta, bez pomoći.	Učenik precizno pronalazi detaljne informacije, ako može da se osloni na precizne indikacije i jedno ponovno slušanje.	Učenik prepoznaće različite učesnike u nekom slušanom dokumentu i umije da rekonstruiše tok događaja.	Učenik prepoznaće sa preciznošću više informacija izraženim u nekom slušanom dokumentu.	Učenik prepoznaće implicitne sadržaje (n.p. namjeru i tačku gledišta govornika) za vrijeme razgovora, ako se radi o nečemu doživljajem ili sa njegovim doživljajem ili sa njegovim znanjem.	Učenik vidi, prepoznaće i strukturiše više eksplicitnih i implicitnih informacija vezanih sa njegovim doživljajem ili sa njegovim znanjem.	Učenik prepoznaće najpoznatije logične veze, kao i, ako je to potrebno, promjenu vremena.	Učenik prepoznaće i opisuje različite učesnike u nekom slušanom dokumentu, objašnjava njihova osjećanja i motive akcije, on restituiru hronologiju događaja, mjesto i vrijeme, vezu sa stvarnošću.
<b>Analiza, upoređivanje i ocijenjivanje slušanog teksta</b>	iako se pri tom redovno koriste ponavljanja, slike, gestovi ili čak prevodi.	Učenik restituira tok događanja nekog teksta uz pomoć tri četiri crteža.	Učenik formuliše kroz jednu ili dvije riječenice neko svoje lično viđenje.	Učenik umije da okarakteriše ličnosti nekog slušanog teksta.	Učenik pravi razliku između stvarnosti i nestvarnosti, i on upoređuje različite vrste slušanog teksta (recitacije, intervjui, skećeve...).	Učenik daje svoje mišljenje na nijansirani i situacijski prilagođeni način. On prepoznaće karakteristične elemente različitih vrsta slušanog teksta (intervjuje, recitacije...).	Učenik prepoznaće implicitne sadržaje i daje svoj sud o njima.	Učenik na kritički način dovodi u pitanje osnovne informacije, iako su one izražene na implicitni način.	Učenik oslobađa, opisuje i opravdava mišljenje autora, oslanjajući se na određene dijelove teksta.	



## Opismenjavanje i njemački jezik

### Pismeno izražavanje


Sposobnosti	I-vi stepen (A1.1)	2-gi stepen (A1.2)	Osnova 2-og Ciklusa 3-ći stepen (A1.3)	4-ti stepen 4	Osnova 3-ćeg Ciklusa 5-ti stepen (A2.1)	6-ti stepen	7-mi stepen (A2.2)	Osnova 4-og Ciklusa 8-mi stepen (A2.3)	9-ti stepen	10-ti stepen (B1.1)
<b>Konstruisati i upotrebljavati tehnike pisanja i instrumente pismene komunikacije</b>	Učenik upotrebljava najvažnije odnose slovo-glas, i piše vodeći računa o glasu.	Učenik razdvaja i sastavlja riječi u slova ili grupu slova.	Učenik umije da napiše najčešće upotrebljavana velika i mala štampana slova.	Učenik pravilno upotrebljava grafizme sastavljene od više slova (n.p.r. ch, sch, chs, nk, ng...).						
<b>Sastaviti razne vrste teksta</b>	Učenik pravilno piše nekoliko najviše upotrebljavnih riječi, n.p.r da imenuje osobe, životinje ili predmete koje su na ilustracijama ili šemama.	Učenik slobodno piše riječi i nekoliko prostih riječenica iz učenog i zapamćenog riječnika, iako još uvijek pravi puno grešaka.	Učenik piše proste poruke (razglednice, lične podatke...) na čitak način i bez prekida.	Učenik prepisuje bez greške i prekida kratke proste tekstove čija leksika je bila predmet nastave u odjeljenju. On sastavlja male avanture ili priče povezujući ih sa ilustracijama uz pomoć ilustracija, i uz dodatnu pomoć.	Učenik izmišlja i sastavlja po seriji crteža male proste priče o poznatim temama. On zabilježava lična iskustva u okviru nekog poznatog konteksta ili obradivog za vrijeme nastave.	Učenik se izražava o osobama i stvarima iz svakodnevnog života (škola, porodica, slobodno vrijeme...) upotrebljavajući proste izraze i riječenice. Tema je obrađena na zadovoljavajući način, ali bez posebnog i dodatnog produbljivanja.	Učenik opisuje na samostalan način i sa preciznošću predmete (n.p.r. neko biciklo), aktuelne ili prošle događaje, mjesta koje dobro poznaje naravno uz pomoć kratkih i prostih riječenica.	Učenik opisuje neko aktuelno ili prošlo lično iskustvo upotrebljavajući osnovne narrativne oblike i sastavlja kratke poruke kao odgovore na pitanja, i kratke biografije o osobama.	Učenik piše na razumljiv način, odnoseći se na stvarne i nestvarne teme, integrirajući pritom lične ideje i razmišljanja i praveći nekoliko detaljnijih opisa.	Učenik sastavlja dobro strukturisane i koherentne tekstove (članke za školske novine, analiza neke knjige koja je čitana za vrijeme nastave...) adaptirajući različite tačke gledišta, zavisno od vrste teksta.
<b>Mobilisati tehnike i strategije pisanja (redakcije)</b>	Učenik razlikuje između riječi « slovo », « riječ » i « riječnica ».	Učenik strukturiše seriju riječenica na prosti način (stavlja prostor između riječi, tačku na kraj).	Učenik pronalazi i popravlja neke greške koje smetaju razumijevanju čitajući svoj tekst.	Učenik vrši provjeru provjeravajući (znakove naglašavanje, pravopis).	Učenik upotrebljava proste strategije planiranja (n.p.r. sastaviti ideje o jednoj temi) i on obraduje svoj tekst uz pomoć lista za popravku ili elektronske asistencije.	Učenik na samostalan način i tačno piše (što se tiče pravopisa) riječi i jezika (preciznost opisa, sastavljanje na privlačan način...).	Učenik optimalno koncipira svoj tekst što se tiče sadržaja i jezika (preciznost opisa, sastavljanje na privlačan način...).	Učenik upotrebljava strategije redakcije na precizan i odgovarajući način u odnosu na određeni zadatak (n.p.r upotrebljava modele, traži izraze u riječniku...).	Učenik planira, sastavlja i provjerava tekstove prateći, s tim u vezi, instrukcije.	Učenik planira, sastavlja i kontroliše tekstove na samostalan način.
<b>Poštovati formu mobilišući svoja leksička, gramatička i fonološka znanja.</b>	Učenik upotrebljava jednu ili drugu strategiju pravopisa (n.p.r produžavanje riječi za množinu : dijete-djeca)	Učenik piše imenice i početke riječenica velikim slovom, on strukturiše riječi i razmišlja o njihovoj strukturi, ponekad i još uvijek upotrebljavajući i pogrešnu strategiju.	Učenik upotrebljava ograničen riječnik koji sadrži samo najčešće upotrebljavane riječi pri nastavi. On se izražava tečno kroz proste riječenice, ali pravi puno grešaka pri slobodnom pisanju, naprimjer zbog upotrebe riječi ili izraza koje nisu učene iako se cjelina uvijek razumije.	Učenik upotrebljava elementarnu gramatičku i leksičku strukturu (n.p.r pozitivne i negativne potvrđne riječenice, upitne riječenice), sistematske greške elementarne gramatike (prilog za mjesto, deklinacija) i pravopis su dozvoljeni pri slobodnom pisanju.	Učenik upotrebljava u svojim slobodnim radovima elementarnu leksiku povezanu sa svakodnevnom konkretnom upotrebom i elementarne gramatičke strukture, iako još uvijek pravi grešaka pri upotrebi struktura i oblika koje manje poznaje. Još uvijek ima potrebu da pročita nekoliko puta svoj tekst da bi popravio greške koje smetaju razumijevanju.	Učenik pravilno upotrebljava proste najčešće upotrebljavane veznike i elementarne gramatičke strukture, iako još uvijek pravi grešaka pri upotrebi struktura i oblika koje manje poznaje. Još uvijek ima potrebu da pročita nekoliko puta svoj tekst da bi popravio greške koje smetaju razumijevanju.	Učenik upotrebljava u svojim slobodnim radovima dovoljno dobar riječnik riječi da bi opisao svakodnevne situacije o poznatim temama. On upotrebljava osnovne gramatičke strukture, iako ponkad pravi greške (priwojni za mjesto, sintaksu) i pogrešne izraze.	Učenik se pravilno izražava mijenjajući konstrukciju riječenice kao i red riječi upotrebljavajući veznike (n.p.r. „und“ (i), „aber“ (ali), „wenn“ (ako), „weil“ (zato što)... ) još uvijek ima morfoloških, sintaktičkih i pravopisnih grešaka, ali čitanje tog teksta i njegovo razumijevanje je uvijek moguće.	Učenik dosta dobro upotrebljava osnovni riječnik i elementarne morfološke i sintaksne strukture neophodne za sastavljanje tekstova odnoseći se na poznate kontekste, iako s vrijemena na vrijeme pravi greške, i upotreba objašnjavajućih riječenica biva neophodna.	Učenik se pravilno izražava mijenjajući naučene strukture u zavisnosti od cilja poruke i vrste teksta, a da još uvijek ne vlada jezičkim nijansama, praveći veoma rijetko greške sto se tiče morfologije, sintakse i pravopisa.



## Opismenjavanje i njemački jezik

### Čitanje

			Osnova 2-og Ciklusa	4-ti stepen 4	Osnova 3-ćeg Ciklusa			Osnova 4-og Ciklusa		
Sposobnosti	I-vi stepen (A1.1)	2-gi stepen (A1.2)	3-ći stepen (A1.3)	5-ti stepen (A2.1)	6-ti stepen	7-mi stepen (A2.2)	8-mi stepen (A2.3)	9-ti stepen	10-ti stepen (B1.1)	
<b>Stvara i upotrebljava kodove pisanih jezika</b>	Učenik asocira najvažnije glasove sa njima odgovarajućim slovima.	Učenik pravi fonološku vezu, to znači. On čita isto tako nepoznate riječi.	Učenik prepoznaće sva slova abecede.	Učenik čita sve grafeme i razlikuje između suglasnika i samoglasnika.						
<b>Čitati razne tekstove</b>	Učenik čita i razumije kratke i proste dijelove teksta, ali mu je teško da čita nepoznate riječi ili izraze.	Učenik razumije sadržaj relativno prostog i kratkog teksta (4-5 riječenica), pozbeno kad ima i ilustracija koje pomažu pri razumijevanju.	Učenik čita glasno i razumije veoma kratke poruke poznatoga sadržaja o temama iz svakodnevnog života.	Učenik lijepo čita i korektno izgovara proste tekstove: proste priče, recepte, tekstove na korici ili postavci, razglednice, uputstva za rad.	Učenik čita i razumije kratke tekstove, dobro strukturisane, pisane prostim jezikom sa riječima iz svakodnevne upotrebe, iako mu za to treba više vremena.	Učenik čita i razumije kompleksnije tekstove od nekoliko paragrafa, n.p.r korisne tekstove kao definicije iz rječnika, oglasi i komentari, ili prosti literarni tekstovi kao što su to priče, bajke i basne.	Učenik čita i razumije kompleksnije tekstove na ježkom, tematičkom i struktturnom planu, o temama iz svakodnevog života (informativne brošure, žurnali...) i može da zamislí izgled različitih ličnosti iz priče.	Učenik globalno razumije i čita tekstove od nekoliko stranica o poznatim temama, koje nisu obrađivane u nastavi, upotrebljavajući odgovarajuća sredstva čitanja.	Učenik čita i razumije bez potrebe za dodatnim objašnjavanjem, ono što je važno iz teksta koji sadrži više stranica, a o temama koje ga interesuju, detalji i ideomatički izrazi su još uvijek nejasni.	Učenik čita sve vrste tekstova poznatih i nepoznatih od po nekoliko stranica, o temama koje poznaje, ali razumijevanje teksta čija tema nije poznata može da prestavlja problem.
<b>Mobilisati tehnike i strategije čitanja</b>	Učenik čita proste riječi rastavljajući ih i sastavljajući ih.	Učenik mobilisce svoja ranije stečena znanja o temama učenim za vrijeme nastave, a o kojoj govori tekst.	Učenik čita naslov, čuje početak teksta, pogleda crteže i predpostavlja kakav je to tekst	Učenik vraća u red paragrafe iz jednog kratkog i prostog teksta.	Učenik pronalazi određene informacije koje mu trebaju konsultirajući liste ili riječnik.	Učenik razjašnjava dijelove teksta koje nije razumio zahvaljujući kontekstu.	Učenik primjećuje važne dijelove teksta, i zabilježava ključne riječi.	Učenik prelazi ponovo i na brzinu neki tekst, samo da bi restituirao centralnu poruku teksta.	Učenik rezumira različite paragrade teksta.	Učenik upotrebljava na samostalan i raznolik način strategije čitanja u zavisnosti od vrste teksta.
<b>Pronaći informacije u tekstu i upotrijebiti ih</b>	Učenik pronalazi važne riječi u nekoj riječenici ili u nekom veoma kratkom tekstu, kao odgovor na vrlo prosta pitanja.	Učenik pronalazi i upotrebljava, u prostim kontekstima, važne informacije, koje su eksplicitno navedene u tekstu.	Učenik prepoznaće i odlučuje o tome koje su to glavne informacije, ono o čemu se govori u tekstu (n.p.r. odlučuje koje su to glavne uloge).	Učenik prepoznaće centralne poruke dijelova teksta i iskaže ih u obliku naslova.	Učenik prepoznaće, ako je za to bio pripreman, glavne događaje jedne kratke priče, njen razvoj i važne detalje.	Učenik prepoznaće na samostalan način glavni smisao teksta koji je blizak sa njegovom svakodnevnicom, opšti podatci (autor, mjesto, vrijeme, ličnosti, raspored teksta) kao i informacije eksplicitno	Učenik pronalazi informacije eksplicitno formulisane u tekstu o konkretnoj ali nesvakidašnjoj temi.	Učenik prepoznaće važne detalje, koji nisu jednostavni da se pronađu u tekstu.	Učenik prepoznaće logične i hronološke izgovore neophodne u jednoj recitaciji.	Učenik izdvaja kopleksne i apstraktne informacije, on ih interpretira i obrađuje.
<b>Analizirati, uporediti i ocijenjivati tekstove</b>	Učenik ponovo sastavlja proste i kratke riječenice uz pomoć sličica sa riječima.	Učenik asocira dijelove teksta sa slikama.	Učenik izvlači proste zaključke na osnovu važnih informacija teksta ili ilustracija s tim u vezi.	Učenik prepoznaće vrste tekstova kao n.p.r. poeme ili priče.	Učenik pronalazi kontekst, n.p.r. on precizira i opisuje mjesto gdje se odigrava radnja, i umije da okarakteriše ličnosti.	Učenik prepoznaće tačke neslaganja ili motive ličnosti i opisuje ih.	Učenik interpretira izraze lica, namjere i osjećaje glavne uloge neke priče, opravдавajući njegovu tačku gledišta uz pomoć detaljnijih primjera izvadenih iz teksta.	Učenik izražava lično mišljenje o ulogama, radnjama ili o temi teksta.	Učenik daje sud i provjerava ga uz pomoć teksta, on povezuje svoju tačku gledišta sa tačkama gledišta drugih.	Učenik prihvata tačke gledišta različite od njegovih (promjenu tačke gledišta) i razumije razloge neslaganja.



## Francuski jezik

### Govor

Sposobnosti	Osnova 2-og Ciklusa	Osnova 3-ćeg Ciklusa	Osnova 4-og Ciklusa					
	I-vi stepen (A1.1)	2-gi stepen (A1.2)	3-ći stepen (A1.3)	4-ti stepen	5-ti stepen (A2.1)	6-ti stepen	7-mi stepen (A2.2)	8-mi stepen (A2.3)
<b>Razgovor</b>	Učenik umije da pozdravi nekog prostim riječima i kaže « da », « ne », »izvini », « molim », »hvala ».	Učenik umije da postavi prosta pitanja da bi nešto dobio (n.p.r : daj mi pero).	Učenik odgovara prostim riječenicama i prostim izrazima na pitanja u školskom kontekstu ili u vezi tema na kojima se radilo pri nastavi.	Učenik razmjenjuje informacije o doživljajima u odjeljenjskom kadru, poštujući dogovorena pravila.	Učenik učestvuje u kratkim i prostim razgovorima, pripremanim na nastavi, o stvarima iz svakodnevnog života (ići u kupovinu, zakazati sastanak...).	Učenik traži informacije, odgovara na pitanja i daje informacije na kratak i jednostavan način, ponekad i još uvijek uz pomoć ključnih riječi ili serije riječenica, u odnosu na poznate teme upotrebljavajući najčešće rutinske izraze.	Učenik traži informacije, odgovara na pitanja i daje informacije i izražava mišljenje u različitim situacijama, ako se one odnose na temu programa.	Učenik komunicira u nekoj običnoj situaciji pripremljenoj za vrijeme nastave i koja sadrži samo razmjenu prostih i direktnih informacija o poznatim aktivnostima ili temama.
<b>Gоворити пред другима</b>	Učenik kaže kako je, i daje proste informacije o sebi uz pomoć prostih riječi, iako mora pri tome da se posluži gestovima ili riječima iz svog maternjeg jezika.	Učenik se predstavlja veoma kratko (kaže n.p.r kako se zove, odakle dolazi u koju školu ide) iako mu je potrebna pomoć od strane svog sagovornika.	Učenik pruža proste informacije o sebi i o svom okruženju, ako mu njegov sagovornik pruži odgovarajuću pomoć.	Učenik pruža na razumljiv način, informacije o temi koje ga interesuju, on izražava lične ideje i osjećaje.	Učenik priča prostim riječenicama ono što je video, čuo ili pročitao u domenima koji ga interesuju.	Učenik predstavlja nešto što dobro poznaje u kratkom ekspozuzu unaprijed pripremljenom, ali bez čitanja.	Učenik kratko ali strukturisano i lako opisuje događaj iz svoje svakodnevnice.	Učenik opisuje u nekoliko riječenica i sa razvijenim jezičkim sredstvima neko skorašnje iskustvo (kući, u škol...).
<b>Poštovanje forme upotrebljavajući svoje leksičko, gramatičko i fonološko znanje</b>	Učenik upotrebljava dosta pravilno riječnik izraza i formulacija koje zna napamet, u situacijama slobodnog izražavanja (rad u odjeljenju).	Učenik upotrebljava da bi se slobodno izražavao sintaksne strukture i proste gramatičke oblike koje pripadaju osnovnom riječniku, kojeg učenik zna napamet, ali još uvijek pravi razne vrste grešaka.	Učenik upotrebljava da bi se slobodno izražavao, riječnik zapamćenih osnovnih riječi, izraza i formulacija, praveći još uvijek dosta osnovnih grešaka što se tiče sintakse i morfologije.	Učenik se izražava na razumljiv način u školskom i odjeljenjskom kadru, i upotrebljava osnovne naučene riječi, praveći još uvijek greške u sintaksi i morfologiji.	Učenik umije da se izrazi i upotrebljava slobodno se izražavajući, osnovnu leksiku i elementarne sintaksne strukture koje su bile obrađivane na nastavi, praveći još uvijek greške što se tiče sintakse i morfologije.	Učenik upotrebljava osnovni riječnik i jednostavne strukture, koje mu omogućavaju da se slobodno izražava o temama bliskim svakodnevni, iako još uvijek ima nekoliko elementarnih grešaka koje ne smetaju razumijevanju.	Učenik se pravilno izražava pri slobodnom govoru i o različitim temama upotrebljavajući osnovni riječnik i poznate gramatičke strukture (n.p.r ritmičke znakove, riječenice koordinisane i pravilno poređane), iako rijetkih elementarnih grešaka što se tiče morfologije, (promjena glagola n.p.r) još uvijek ima.	Učenik pravilno upotrebljava jezička sredstva naučena za vrijeme nastave u situacijama slobodnog govora i pravi malo elementarnih grašaka koje otežavaju razumijevanje.
<b>Režiširanje teksta</b>	Učenik učestvuje u malim dijalozima (predstavi se, pozdravi se, reći doviđenja...).	Učenik učestvuje na kreativan način na interakcionim ulogama (kao telefoniranje ili scene u prodavnici...).	Učenik recituje kratke proste riječenice, učene u igri sa ulogama.	Učenik prihvata u odjeljenju ulogu u nekoj prostoj glumi i spontano pretvara doživljeno u izraženo riječima.	Učenik glasno ponavlja ili glumi neku kratku priču na kojoj se radilo u odjeljenju, iako ponekad zaboravlja neke elemente.	Učenik umije da izmišlja i da priča priče iz dobijenih instrukcija (n.p.r serija od nekoliko crtežova) i umije da ih upotrijebi u glumi.	Učenik koristi narativne modele i poznate igre ili igre na kojima se radilo. On dobro umije da ispriča ili odglumi neku priču.	Učenik priča i slobodno glumi male skećeve i pokazuje prve znake lične kreativnosti.



## Francuski jezik

### Razumijevanje

	Osnova 2-og Ciklusa	Osnova 3-ćeg Ciklusa	Osnova 4-og Ciklusa					
Sposobnosti	I-vi stepen (A1.1)	2-gi stepen (A1.2)	3-ći stepen (A1.3)	4-ti stepen	5-ti stepen (A2.1)	6-ti stepen	7-mi stepen (A2.2)	8-mi stepen (A2.3)
<b>Razumjeti svog sagovornika</b>	Učenik razumije proste i kratke zadatke i naredbe u odjeljenju, ako se pri tome koriste crteži i gestovi da bi se objasnilo šta da se radi.	Učenik razumije kratke razgovore o temama koje dobro poznaje, pod uslovom da se polako i razgovjetno govori i da se upotrebljava prosti način govora.	Učenik razumije proste poruke u vezi svoje ličnosti, života u odjeljenju (n.p.r. naredbe...) formulisane u nekom kontekstu pripremam za vrijeme nastave.	Učenik razumije osnove nekog dijaloga, kada se radi o prostim porukama, pravilno izgovaranim u svakodnevnom govoru, iako je još uvijek potrebno da mu se neke riječenice reformulišu ili neke informacije ponove.	Učenik prati neki razgovor između više sagovornika o temi koja ga interesuje.	Učenik razumije temu nekog razgovora o poznatoj temi, i temi koja ga interesuje. On tu temu može da prati i u dužem vremenskom periodu, ako razgovor nije brz, i ako se govori jasno izgovaranim jezikom.	Učenik učestvuje lično na razgovorima sa više učesnika o temama koje su bile prerdmet nastave.	Učenik aktivno učestvuje na razgovorima o nekoj aktuelnoj temi u kojoj učestvuje više sagovornika, pritom razumijevajući njihove namjere.
<b>Razumijevanje slušanog teksta</b>	Učenik razumije riječi, imena i brojeve koje već poznaje u slušanju i prostim tekstovima nastave, ako su oni izgovorani polako i razgovjetno.	Učenik razumije proste riječi i kratke riječenice u nekom kontekstu spremnom za vrijeme nastave, pod uslovom da se govori polako i razgovjetno.	Učenik globalno razumije predmet ili smisao nekog teksta, kad se radi o temama pripremljenim za vrijeme nastave (priče, kratke recitacije), i koje su ilustrovane ilustracijama.	Učenik globalno razumije, za poznate teme, akciju ili predmet nekog prostog i kratkog slušanog teksta.	Učenik prati kratke i proste referate, koji su dobro strukturirani, ali treba da se polako i razgovijetno govori.	Učenik sluša proste i kratke tekstove različitih vrsta, objektivne ili iz literature, pod uslovom da su jasno izgovoreni i da je kontekst pojašnen prije slušanja.	Učenik razumije glavne informacije kratkih video snimaka (n.p.r. vremenske prognoze, reklamnih spotova, najave nekog filma, vijesti / informacije za mlade...) pod uslovom da se govori polako i da tema razgovora nije nepoznata.	Učenik razumije ono osnovno iz brojnih radio ili tv emisija o temama koje ga interesuju.
<b>Mobilisati strategije i tehnike slušanja</b>	Učenik pokazuje da nerazumije.	Učenik upotrebljava proste strategije bazirane ekskluzivno na nejezička sredstva koja su mu na raspolaganju.	Učenik interpretira sporednu buku, ilustracije, da bi odredio temu o kojoj govori slušani tekst. (n.p.r. neka priča).	Učenik aktivира svoje predašnje znanje (n.p.r izraze naučene u odjeljenju) i upotrebljava ih, da bi opisao kontekst u kojem se nalazi slušani tekst.	Učenik vodi računa o intonaciji, ritmu, glasnosti, akcentu i neverbalnom jeziku da bi stvorio smisao.	Učenik pojašnjava značenja uz pomoć konteksta, u nekom prostom i kratkom slušanom tekstu.	Učenik skreće svoju pažnju na osnovne elemente, i postavlja precizna pitanja.	Učenik upotrebljava kompleksne strategije razumijevanja (upotreba konteksta, prepoznavanje logičkih veza, interpretacija jačine naglašavanja...) i on ih prilagođava različitim vrstama slušanog teksta.
<b>Pronaći informacije nekog slušanog teksta i upotrijebiti ih</b>	Učenik razumije proste informacije u vezi nekog predmeta (veličina, boja, pripadnost, gdje se nalazi)	Učenik prepoznaće mjesto, jednu ili drugu ličnost nekog slušanog teksta, ako on može da se osloni na precizne indikacije i na ponovno slušanje, ako se radi o temi obradivanoj za vrijeme nastave.	Učenik pronalazi i restituira riječ po riječ pojedinačne informacije nekog prostog slušanog dokumenta.	Učenik prepoznaće različite učesnike u nekom slušanom tekstu i on rekonstruiše tok događaja ako može da se osloni na precizne upute i na ponovno slušanje teksta.	Učenik izdvaja detaljne informacije, formulisane na eksplicitan i precizan način.	Učenik prepoznaće sa preciznošću više informacija izraženih u nekom slušanom dokumentu.	Učenik prepoznaće implicitne sadržaje (n.p.r namjeru i tačku gledišta govornika) ako slušani tekst obrađuje neku poznatu temu.	Učenik vidi, prepoznaće i strukturiše više eksplicitnih i implicitnih informacija vezanih sa njegovim doživljajem ili sa njegovim znanjem.
<b>Analizirati, uporediti i ocijenjivati tekstove</b>	iako se pri tom redovno koriste redovna ponavljanja, slike, gestovi ili čak prevodi.	Učenik restituira tok događaja nekog teksta uz pomoć tri četiri crteža.	Učenik izdvaja neko svoje pojednostavljenio lično mišljenje.	Učenik umije da okarakteriše ličnosti nekog slušanog teksta.	Učenik pravi razliku između stvarnosti i nestvarnosti, i on upoređuje različite vrste slušanog teksta (recitacije, intervjuji, skečeve...).	Učenik pravi razliku između stvarnosti i nestvarnosti, i on upoređuje različite vrste slušanog teksta (recitacije, intervjuji, reklamni spotovi...).	Učenik oslobađa karakteristične elemente različitih vrsta slušanog teksta (intervjuji, priče, reklamni spotovi...).	Učenik prepoznaće implicitne sadržaje i daje svoj sud o njima.



## Francuski jezik

### Pismeno izražavanje


Sposobnosti	Osnova 3-ćeg Ciklusa				Osnova 4-og Ciklusa			
	I-vi stepen (A1.1)	2-gi stepen (A1.2)	3-ći stepen (A1.3)	4-ti stepen	5-ti stepen (A2.1)	6-ti stepen	7-mi stepen (A2.2)	8-mi stepen (A2.3)
<b>Sastaviti razne vrste teksta</b>	Učenik pravilno piše prepisujući nekoliko najviše upotrebljavanih riječi, n.p.r da imenuje osobe, životinje ili predmete koje su na ilustracijama ili šemama.	Učenik slobodno piše riječi i nekoliko prostih riječenica iz učenog i zapamćenog riječnika, iako još uvijek pravi puno grešaka.	Učenik piše proste poruke (razglednice, lične podatke...) na čitak i neprekidan način, i u zadatku/vježbi zatvorene vrste. On precizno prepisuje riječi i izraze koji se često upotrebljavaju.	Učenik prepisuje bez greške kratke proste tekstove čija leksika je bila predmet nastave u odjeljenju. On sastavlja male avanture ili priče povezujući ih sa ilustracijama uz pomoć ilustracija, i uz pomoć (n.p.r. ključnih riječi, primjera iz riječenica...).	Učenik izmišlja i sastavlja po seriji crteža male proste priče o poznatim temama. On zabilježava kroz nekoliko prostih riječenica lična iskustva (n.p.r. neki recept) iako je razvoj teme urađen na najprostij način.	Učenik piše o osobama i stvarima iz svakodnevnog života (škola, porodica, slobodno vrijeme...) upotrebljavajući proste izraze i riječenice. Tema je obrađena na zadovoljavajući način i razvoj dogadaja je realizovan na prost način.	Učenik opisuje na samostalan način i sa preciznošću predmete (n.p.r. neko biciklo), aktuelne ili prošle događaje, mesta koje dobro poznaje naravno uz pomoć kratkih i prostih riječenica.	Učenik opisuje neko aktuelno ili prošlo lično iskustvo upotrebljavajući osnovne narativne oblike i sastavlja kratke poruke kao odgovore na pitanja, i kratke biografije o osobama.
<b>Mobilisati tehnike i strategije pisanja (redakcije)</b>	Učenik provjerava dali su riječi i kratke riječenice, koje je napisao u slobodnom pisanju, razumljive.	Učenik strukturiše seriju riječenica na prosti način (stavlja prostor između riječi, tačku na kraju). I čita ih da bi dobio primjedbe kako bi se poboljšao.	Učenik pronalazi i popravlja neke greške koje smetaju razumijevanju čitajući svoj tekst.	Učenik vrši provjeru provjeravajući (znakove naglašavanje, pravopis).	Učenik upotrebljava proste strategije planiranja (n.p.r. sastaviti ideje o jednoj temi) i on obrađuje svoj tekst uz pomoć lista za popravku.	Učenik na samostalan način i tačno piše (što se tiče pravopisa) riječi i izraze naučene u odjeljenju, upotrebljavajući pritom adekvatna sredstva (kao monojezički riječnik ...).	Učenik optimalno koncipira svoj tekst što se tiče sadržaja i jezika (preciznost opisa, sastavljanje na privlačan način...).	Učenik upotrebljava na samostalano strategije redakcije na precizan i odgovarajući način u odnosu na određeni zadatak (n.p.r. upotrebljava modele, traži izraze u riječniku...).
<b>Poštovati formu mobilišući svoja leksička, gramatička i fonološka znanja.</b>	Učenik upotrebljava najpoznatije grafeme (un, u, ou, oi, oin, on, ais, en, an, eu...).	Učenik ponovo upotrebljava u vježbama zatvorenog tipa, riječi i izraze na kojima se radilo za vrijeme nastave, ali pravi još uvijek greške koje ne smetaju razumijevanju.	Učenik upotrebljava u svojim slobodnim radovima, ograničen riječnik koji sadrži samo najčešće upotrebljavane riječi pri nastavi. On se izražava tečno kroz proste riječenice, ali pravi puno grešaka, između ostalog upotrebljavajući neučene riječi i izraze. Te greške ne smetaju razumijevanju.	Učenik se izražava upotrebljavajući osnovnu leksiku i elementarne gramatičke strukture (sadašnje vrijeme, prošlo vrijeme, proste potvrđne, riječenice za negaciju i upitne riječenice sa "est-ce que (da li...)") koje je naučio za vrijeme nastave, sistematske greške elementarne gramatike (sintaks, mijenjanje glagola) i pravopis su česte.	Učenik upotrebljava u svojim slobodnim radovima elementarnu leksiku povezanu sa svakodnevnom konkretnom upotrebotom i elementarne gramatičke strukture (prosta vremena, pravilno poređane riječenice sa veznicima „quand“ (kada) i „parce que“ (zato što) ali još uvjek pravi sisitematski elementarne greške upotrebljavajući riječi još ne učene pri nastavi (promjenu glagola, promjenu riječi u množini, promjenu riječi u ženski rod), glavni smisao ipak ostaje jasan.	Učenik se pravilno izražava mijenjajući konstrukciju riječenice kao i red riječi upotrebljavajući veznike (koordinisane riječenice povezane najčešće veznicima: ``et`` (i), ``mais`` (ali), ``ensuite`` (nakon toga/ kasnije)...)) još uvjek ima morfoloških, sintakasnih i pravopisnih grešaka, ali se tekst može čitati i razumjeti.	Učenik upotrebljava u svojim slobodnim radovima dovoljno razvijenu leksiku i naučene gramatičke strukture (n.p.r. zamjenu imenice zamjenicom, inversne upitne riječenice, proširene riječenice koje u sebi sadrže sporednu riječenicu...) iako još uvjek pravi pogrešku veću grešku (iz pravopisa i gramatike) i piše nepravilne izraze.	Učenik pravilno upotrebljava poznate gramatičke strukture (n.p.r. slaganje participa za prošlo vrijeme bez dodatne zamjenice, ``subjonctif`` (konjugativ) sadašnjeg vremena, prsto proširene riječenice sa uslovnom sporednom riječenicom...) iako još uvjek pravi grešaku pri upotrebni manje poznatih struktura i oblika, i još uvjek mu je potrebno da pročita nekoliko puta njegov tekst da bi popravio greške koje smetaju razumijevanju.
<b>Dati svoje mišljenje</b>					Učenik na prost način kritikuje temu koja je bliska njegovoj svakodnevničkoj.	Učenik kritikuje temu koja je bliska njegovoj svakodnevničkoj.	Učenik kompleksno kritikuje temu koja je bliska njegovoj svakodnevničkoj.	Učenik na prost način kritikuje razne teme.



## Francuski jezik

### Čitanje

Sposobnosti			Osnova 3-ćeg Ciklusa			Osnova 4-og Ciklusa		
	I-vi stepen (A1.1)	2-gi stepen (A1.2)	3-ći stepen (A1.3)	4-ti stepen	5-ti stepen (A2.1)	6-ti stepen	7-mi stepen (A2.2)	8-mi stepen (A2.3)
<b>Čitati različite vrste tekstova</b>	Učenik čita i razumije kratke i proste dijelove teksta, ali mu je teško da čita nepoznate riječi ili izraze.	Učenik razumije sadržaj relativno prostog i kratkog teksta (4-5 riječenica), pozbeno kad ima i ilustracija koje pomažu pri razumijevanju.	Učenik čita glasno i razumije veoma kratke poruke sadržaja pripremanog za vrijeme nastave o temama iz svakodnevnog života.	Učenik čita i razumije kratke tekstove, dobro strukturisane, pisane prostim jezikom sa riječima iz svakodnevne upotrebe, iako mu za to treba više vremena.	Učenik lijepo čita i korektno izgovara proste tekstove: proste priče, recepte, tekstove na korici ili postavci, razglednice, upustva za rad, kratke i proste knjige.	Učenik čita i razumije proste tekstove od nekoliko paragrafa, n.p.r korisne tekstove kao definicije iz rječnika, oglasi i komentari, ili prosti literarni tekstovi kao što su to priče, bajke i basne.	Učenik čita i razumije relativno kratke ali kompleksnije tekstove na jezčkom, tematičkom i strukturnom planu, o temama iz svakodnevnog života (kratke i proste knjige, časopisi...) i može da zamislí izgled različitih ličnosti iz priče.	Učenik globalno razumije i čita tekstove od nekoliko stranica o poznatim temama, koje nisu obradivane u nastavi, upotrebljavajući odgovarajuća sredstva čitanja. (n.p.r. knjige koje sadže prosti rječnik, koji odgovara njegovim godinama).
<b>Mobilisati tehnike i strategije čitanja</b>	Učenik razumije smisao iz ilustracija.	Učenik mobilisce svoja ranije steklena znanja o temi (koja je poznata ili obradivana za vrijeme nastave), a o kojoj govori tekst.	Učenik čita naslov, čuje početak teksta, pogleda crteže i predpostavlja kakav je to tekst.	Učenik nerazumljene dijelove teksta podvlači i o njima postavlja pitanja.	Učenik pronalazi određene informacije koje mu trebaju konsultirajući liste ili rječnik.	Učenik razjašjava dijelove teksta koje nije razumio zahvaljujući kontekstu. On izvrši podsetno čitanje da bi pronašao precizne informacije.	Učenik primjećuje važne dijelove teksta, i zabilježava ključne riječi - on prođe na brzinu preko teksta da bi pronašao ono najvažnije. On pronalazi glavne ključne riječi od onoga što je važno ili novo.	Učenik prelazi ponovno i na brzinu neki tekst, samo da bi restitušao centralnu poruku teksta.
<b>Pronaći informacije u tekstu i upotrijebiti ih</b>	Učenik pronalazi važne riječi u nekoj rječenici ili u nekom veoma kratkom tekstu, kao odgovor na vrlo prosta pitanja.	Učenik pronalazi i upotrebljava, u prostim kontekstima, važne informacije, koje su eksplicitno navedene u tekstu.	Učenik prepoznaće i odlučuje o tome koje su to glavne informacije, ono o čemu se govori u tekstu (n.p.r. odlučuje koje su to glavne uloge)	Učenik prepoznaće centralne poruke dijelova teksta i iskaže ih u obliku naslova.	Učenik prepoznaće, ako je za to bio pripreman, glavne događaje jedne kratke priče, njen razvoj i važne detalje.	Učenik prepoznaće na samostalan način glavni smisao teksta koji je blizak sa njegovom svakodnevnicom, opšti podaci (autor, mjesto, vrijeme, ličnosti, raspored teksta) kao i informacije eksplicitno formulisane.	Učenik razumije moral nekog teksta bliskom njegovoj svakodnevničkoj, on iz njega izdvaja važne informacije i u njemu pronalazi eksplicitno formulisane informacije. Takvi tekstovi su sa konkretnom temom ali nesvakidašnji.	Učenik prepoznaće važne detalje, koji nisu jednostavni da se pronađu u tekstu.
<b>Analizirati, uporediti i ocijenjivati tekstove</b>	Učenik ponovo sastavlja proste i kratke riječenice uz pomoć sličica sa riječima.	Učenik asocira dijelove teksta sa slikama.	Učenik izvlači proste zaključke na osnovu važnih informacija teksta ili ilustracija s tim u vezi.	Učenik prepoznaće vrste tekstova kao n.p.r. poeme ili priče.	Učenik pronalazi kontekst, n.p.r. on precizira i opisuje mjesto gdje se odigrava radnja, i umije da okarakteriše ličnosti.	Učenik prepoznaće tačke neslaganja ili motive ličnosti i opisuje ih.	Učenik izražava lično mišljenje o ulogama, radnjama ili o temi teksta.	Učenik interpretira izraze lica, namjere i osjećaje glavne uloge neke priče, opravдавajući njegovu tačku gledišta uz pomoć detaljnijih primjera izvađenih iz teksta.



**Matematika**  
**Prostor i geometrijski oblici**

	Osnova 1-og Ciklusa	Osnova 2-og Ciklusa	Osnova 3-ćeg Ciklusa	Osnova 4-og Ciklusa						
Sposobnosti	1-vi stepen	2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen	7-mi stepen	8-mi stepen	9-ti stepen	10-ti stepen
<b>Orijentisanje u planu i prostoru</b>	Učenik se orijentije u prostoru (školskom i izvanškolskom prostoru) i zna gdje se nalaze objekti u prostoru u odnosu na njega.	Učenik prepoznaće i upotrebljava izraze za prostor (ispod/na, napolju/unutra) i opisuje mjesto gdje se nalaze osobe ili predmeti.	Učenik određuje predmete u odnosu na sebe i u odnosu na druge predmete (desno/levo, gore/dolje, ispred/iza, unutra/vani).	Učenik usmeno opisuje put u prostoru koji dobro poznaje (mjesto polazaka, mjesto dolazaka, pravac kojim treba da krene, orientacione tačke).	Učenik čita i crta bez pomoći proste planove, naglašavajući određene objekte, on imenuje i određuje na planu sva četiri pravca (istok, zapad, sjever, jug).	Učenik čita putne pravce na karti, on istražuje i upoređuje daljine koje razdvajaju dvije tačke.	Učenik umije da se kreće na mreži kordinata, ako su mu date kordinate.	Učenik bez pomoći crta proste planove, i na njima upisuje mjesto predmeta.	Učenik vodi računa o veličini kad crta plan, čak iako se radi o kompleksnijem planu.	Učenik pronalazi svoje mjesto na karti opštine/mjesne zajednice, uz pomoć sistema sa kordinatama.
<b>Analizirati i predstaviti geometrijske oblike u planu i prostoru</b>	Učenik prepoznaće, upoređuje i reda četvorouge, trouglove, kruge, kao i prosta tijela (kocka, paralelopiped, piramida, kugla...) a da ih ne naziva njihovim geometrijskim imenom.	Učenik razlikuje kvadrat, pravougaonik, trougao i kružnicu, on imenuje neku od njihovih vrijednosti i poređava površinu u odnosu na specifične karakteristike (stranice, uglove, ivice).	Učenik imenuje površine (kvadrat, pravougaonik, trougao) i tijela (kocku, paralelopiped) sa pravim imenom, on opisuje i upoređuje njihove karakteristike (stranice, uglove, ivice).	Učenik konstruiše pravougaonike i kvadrate po datim dimenzijama na papiru sa kockicama.	Učenik crta na papiru bez linija i kockica proste površine (kvadrat, pravougaonik, paralelogram, trougao) njihove osobine (vertikalnost, horizontalnost, dali su paralelni, dužina stranica).	Učenik realizuje geometrijske oblike na osnovu geometrijskih osobina pravih linija ili duži (horizontalna, vertikala, paralelnih linija, linija pod pravim uglom).	Učenik pravi i analizira modelе tijela i predstavlja trodimenzionalne modelе na dvodimenzionalnom planu.	Učenik opisuje jednakostranični i pravougaoni trougao, kvadrat, pravougaonik, u zavisnosti od broja stranica, broja pravih uglova, stranica iste dužine, paralelizma stranica, i unutrašnje simetrije.	Učenik prepoznaće produkt pravih, tupih i oštih uglova.	Učenik interpretira predstavljanje u perspektivi nekog tijela ili sastavljenog tijela (n.p.r. broj stranica koje se vide ili nevide).
<b>Izmisliti i prepoznati mustre i geometrijske strukture</b>	Učenik stvara proste geometrijske strukture i mustre i nastavlja ih.	Učenik klasira geometrijske oblike u odnosu na dvije karakteristike (n.p.r. oblik i boja...).	Učenik kompletira proste geometrijske oblike upotrebljavajući simetrijsku osovinu.	Učenik nastavlja i sam izmišlja geometrijske motive i mustre.	Učenik rekonstruiše proste geometrijske figure upotrebljavajući simetričnu obranje i dvostruko ogledalo.	Učenik prepoznaće i opisuje pravilni redoslijed geometrijskih oblika.	Učenik prepoznaće sve simetrijske osovine u pravilnim geometrijskim oblicima, i sam crta simetrične modele.	Učenik identificuje i opisuje zakone i odnose (simetričnost po osovinu, paralelnost), koje nastaju u geometrijskim strukturama i motivima.	Učenik sistematski i u zavisnosti od pravila pretvara geometrijske mustre i strukture, upotrebljavajući trougao ili šestar.	Učenik ocjenjuje promjene nanesene geometrijskim mustrama ili strukturama (oblik, veličinu, položaj djelova), on ih prilagođava ili ih optimalno uređuje u zavisnosti od naredbe.
<b>Kombinovati geometrijska i aritmetička znanja pri rješavanju matematičkih problema.</b>	Učenik pravi od prostih oblika različite oblike, koji uvijek imaju istu površinu.	Učenik grupiše različite veoma proste oblike, koji su nacrtani na papiru sa kockicama, a koji imaju istu površinu.	Učenik razlikuje površinu i obim, tamo gdje može na prost način to da izračuna.	Brojanjem učenik određuje površinu i obim prostih površina (kvadrat, pravougaonik), koji koji su nacrtani na papiru sa kockicama.	Učenik mjeri obim kvadrata i pravougaonika i određuje njihovu površinu popunjavajući ih sa površinama iste mjere.	Učenik upoređuje ili određuje površinu svih oblika sa pravim uglom tako što taj oblik rastavlja na jednakе dijelove.	Učenik pravi geometrijske oblike unaprijed određenog obima i površine.	Učenik računa površinu i obim kvadrata i pravougaonika ako su dužine izražene u centimetrima i prirodnim brojevima.	Učenik umije da izračuna površine trougla i paralelograma, kao i zapreminu kocke i paralelopipeda.	Učenik rastavljanjem umije da izračuna površine kompleksnih geometrijskih oblika, kao i površinu i zapreminu kompleksnih geometrijskih tijela.



# Matematika

## Brojevi načini računanja

	Osnova 1-og Ciklusa	Osnova 2-og Ciklusa	Osnova 3-ćeg Ciklusa	Osnova 4-og Ciklusa						
Sposobnosti	1-vi stepen	2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen	7-mi stepen	8-mi stepen	9-ti stepen	10-ti stepen
<b>Orijentisanje u brojevnom prostoru</b>	Učenik upošteno prepoznaće količine do 5 elemenata. On broji i upoređuje količine do 10 elemenata.	Učenik asocira brojeve od 0 do 20 sa odgovarajućim ciframa i obrnuto, i umije da ih poreda po redu.	Učenik čita i piše prirodne brojeve od 0 do 100, on ih upoređuje i uređuje.	Učenik čita i piše prirodne brojeve od 0 do 1000. On ih upoređuje, reda po redu i pravilno predstavlja u brojnoj tabeli. (n.p.r. $100=4*25$ ; $1000=4*250\dots$ )	Učenik čita i piše prirodne brojeve od 0 do 1.000.000, on ih upoređuje, reda po redu i pravilno predstavlja u brojnoj tabeli.	Učenik pronalazi brojeve koji se nalaze prije ili poslije datog prirodnog broja, od 0 do 1.000.000. On umije da ih grupiše i poređa. On vadi broj jedinica, desetica stotica... iz jednog broja.	Učenik pronalazi, klasira i upoređuje prirodne brojeve veće od 1.000.000 kao i proste decimalne brojeve.	Učenik čita i piše proste razlomke i decimalne brojeve sa najviše dvije decimale.	Učenik prepoznaće neki broj u različitim pisanim oblicima i pravi pojedine jednakosti (n.p.r. $\frac{1}{2}=0,5=5/10\dots$ ) on pretvara najpoznatije razlomke u decimalne brojeve i obrnuto.	Učenik upoređuje, reda, i pronalazi brojeve koji se nalaze prije i posle datog broja, i reda razlomke i decimalne brojeve po vrijednosti. On iz decimalnih brojeva vadi broj jedinica, desetica, stotica i jedinice hiljada.
<b>Umjeti izvršiti aritmetičke zadatke</b>	Učenik rješava zadatke sabiranja i oduzimanja u brojnom prostoru od 1 do 5.	Učenik usmeno rješava sve zadatke sabiranja i oduzimanja u brojnom prostoru od 0 do 20, i on umije da izračuna duplu vrijednost broja od 0 do 10, i polovinu parnih brojeva od 0 do 20.	Učenik usmeno rješava zadatke sabiranja, oduzimanja, u brojnom prostoru od 0 do 100, koji sadže najviše 3 važne cifre (n.p.r. 57+6), i on umije da izračuna, u određenim kontekstima, proste zadatke množenja upotrebljavajući sabiranje.	Učenik sabira i oduzima sa najviše 4 važne cifre u brojnom prostoru od 0 do 1000 (n.p.r. $240+580 ; 387-9\dots$ ). On ove zadatke radi pismeno ili belježeći međurezultate.	Učenik korektno sprovodi pismeni proces sabiranja, oduzimanja i množenja u brojevnom prostoru do 100.000. On napamet zna tablicu množenja, od $0\times 0$ do $9\times 9$ .	Učenik izvršava računske radnje množenja i dijeljenja koje sadrže najviše 5 važnih cifara, zabilježavajući među rezultate ili pismeno (n.p.r $456 : 12 ; 12 \times 300 = 34\dots$ ), $456 : 12 ; 12300 = 34\dots$ ).	Učenik izvršava računske radnje sabiranja, oduzimanja, množenja i dijeljenja koje sadrže najviše 8 važnih cifara, i to na način prilagođen situaciji, ili napamet, zabilježavajući međurezultate ili pismeno.	Učenik izvršava i verbalizuje aritmetičke računske radnje sa decimalnim brojevima koji sadrže najviše 2 decimala i 8 važnih cifri.	Učenik skarčuje i mijenja razlomke tako da može da ih sabere i oduzme.	Učenik rješava jednačine sa jednom nepoznatom, najviše 6 važnih cifara i jednom računskom radnjom.
<b>Prepozнатi i upotrijebiti aritmetičke strukture i pravila</b>	Učenik pravi količine i uzajamno ih mijenja.	Učenik razlikuje parne i neparne brojeve.	Učenik upotrebljava direktni odnos između sabiranja i oduzimanja.	Učenik implicitno upotrebljava vrijednosti sabiranja (komutativnost, asocijativnost), da bi efikasno računao i o tome razgovara sa drugim učenicima.	Učenik razlikuje i upoređuje neke algoritme učene za vrijeme nastave, dabi efikasno računao i o tome razgovara sa drugim učenicima.	Učenik upotrebljava vrijednosti množenja (zakon komunitivnost n.p.r $2+3=3+2$ , asocijativnost, n.p.r. $(2+3)+5=2+(3+5)$ ) kao i obrnutost procesa množenja i dijeljenja dabi efikasno izvršio računske radnje.	Učenik upotrebljava vrijednosti množenja i dijeljenja, na način prilagođen situaciji i da bi efikasno izvršio računske radnje.	Učenik izvršava, bez pomoći, vježbe prostih izražavanja (imenice, broj djelioca nekog broja) i upotrebljava računski sitem.	Učenik prepoznaće osnovnu aritmetiku (asocijativnost, komunitivnost, distributivnost) i on je upotrebljava na način prilagođen situaciji, dabi efikasno izvršio računske radnje.	Učenik upotrebljava obrnute procese četiri osnovne računske radnje, dabi riješio jednačine i nastavio kompleksne nizove brojeva.
<b>Iskazati matematički tačno brojeve i zadatke</b>	Učenik prepoznaće brojeve u različitim kontekstima : u vremenu (satima), u kalendaru, u kući...	Učenik predstavlja brojeve sa konkretnim materijalom.	Učenik prestavlja brojeve i osnovne aritmetičke zadatke sa strukturisanim materijalom.	Učenik predstavlja način dolaska do rješenja uz pomoć šema, kod prostih aritmetičkih zadataka.	Učenik čita proste tabele i digitalne dijagrame.	Učenik pravilno predstavlja podatke na tabeli, iz njih vadi zaključke koje kazuje drugim učenicima.	Učenik pravi bez pomoći i predstavlja dijagrame (kružne ili digitalne) po seriji datih podataka.	Učenik skuplja seriju brojevnih podataka i izračunava aritmetičku sredinu.	Učenik skuplja, bira i organizuje brojne podatke iz neke svakodnevne situacije, od toga pravi tabele i dijagrame i prestavlja ih.	Učenik čita i interpretira podatke predstavljene razlomcima (procente, decimalne brojeve, proste razlomke).



# Matematika

## Veličine i mjere

	Osnova 1-og Ciklusa	Osnova 2-og Ciklusa	Osnova 3-ćeg Ciklusa	Osnova 4-og Ciklusa						
Sposobnosti	1-vi stepen	2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen	7-mi stepen	8-mi stepen	9-ti stepen	10-ti stepen
<b>Umjeti zamisliti veličine</b>	Učenik opisuje vrijednosti (dužinu, širinu, težinu...) i orijentiše se u bliskom vremenu (lični osjećaj za vrijeme)	Učenik procjenjuje veličine i izražava ih u prirodnim mjerama : presti, palčevi, donji dio ruke, stopalo.	Učenik razlikuje između brojeva i jedinica za mjeru, on pepoznaje količine, dužine, trajanje i težinu kao takve.	Učenik prepoznaže veličine koje trebaju da budu upotrebljavane u datom kontekstu (količina novca, dužina, trajanje) i on pravilno upotrebljava prefikse centi-, mili-, i kilo-.	Učenik zamišlja i upoređuje količine novca, dužine, vrijemenski prostor i težinu (n.p.r. to je iste dužine kao, to je iste težine kao...)	Učenik upotrebljava u svakodnevnički prostot i dobro poznate decimalne brojeve u odnosu sa veličinama (10 € i 50 ct ; 2,5 l ; 1 sat i po...).	Učenik vrši kod poznatih jedinica mjere njihovo pretvaranje iz manjih u veće i obrnuto (n.p.r. m u cm, ml u l) i on upoređuje sume novca, dužine, trajanje i težinu.	Učenik asocira sa predmetima veličine i jedinice koje mogu biti upotrebljene za njihovo mjerjenje (n.p.r. površinu učionice u - m <sup>2</sup> ).	Učenik čita i interpretira decimalne veličine i upotrebljava jedinice mjere m <sup>2</sup> , cm <sup>2</sup> kao i m <sup>3</sup> , dm <sup>3</sup> i cm <sup>3</sup> asocirajući ih nečemu. (n.p.r. 0,25dm <sup>3</sup> → čaša vode).	Učenik upoređuje decimalne veličine iste vrste izražene različitim jedinicama mjere. (n.p.r. 8,25 dm <sup>3</sup> i 8500 cm <sup>3</sup> ).
<b>Upotreba veličina u svakodnevnom životu</b>	Učenik upoređuje i klasira predmete istih veličina (dužina, masu, kapacitet) i on situira dešavanja jedna u odnosu na druge (etape neke aktivnosti, aktivnosti jednog dana...).	Učenik vrši prosta mjerjenja uz pomoć nekonvencionalnih instrumenata za mjerjenje (n.p.r. stopalo, bocu...).	Učenik izražava količinu novca u brojevima (€), on mjeri dužine (m, cm), on određuje trajanje (h) i on opisuje godišnji ciklus (godišnja doba, mjeseci, sjednice).	Učenik upoređuje i klasira količine novca izražene prostim decimalnim brojevima, on mjeri i upoređuje dužine (mm, cm, m, km) u njihovom kontekstu, on čita koliko je sati (h, intervalle od 15 minuta.) i piše datume.	Učenik kasira i upoređuje jedinice mjere za (mm, cm, m, km) količinu novca, vrijemena (h, min, s), kapaciteta (ml, cl, l) i mase (g, kg) i on mijenja poznate jedinice mjere po veličini upotrebljavajući brojanu tabelu (m-cm, Euro-Cent, kg-g).	Učenik bira odgovarajuće jedinice i instrumente mjeri dabi izvršio mjeru dužine, kapaciteta, težine i vremena.	Učenik klasira i upoređuje, isto tako u svakodnevnički, manje poznate jedinice mjeri (n.p.r. hm, hl, pola kila (polu oke ili 2 kvarta), tovar) u istim jedinicama mjeri, čak i u komplikovanim situacijama.	Učenik vrši sve poznate računske radnje kao i pretvaranje jedinica mjeri ubrojavajući i površinu i zapreminu.	Učenik upotrebljava tipične i konvencionalne jedinice mjeri za dužinu, količinu novca, vrijeme, kapacitet, težinu i to u djelovima jedinica mjeri.	Učenik pravi i opisuje odnose između mjeri različite prirode.



# Matematika

## Riješavanje aritmetičkih zadataka

			Osnova 2-og Ciklusa	Osnova 3-ćeg Ciklusa	Osnova 4-og Ciklusa					
Sposobnosti	I-vi stepen	2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen	7-mi stepen	8-mi stepen	9-ti stepen	10-ti stepen
<b>Analizirati objavu aritmetičkog zadatka i planirati način riješavanja</b>	Nema osnove definisane za kraj I. ciklusa. Ono što je važno da se stvore situacije koje bi bile osnova za neko kasnije učenje, posebno kad se radi o riješavanju aritmetičkih zadataka. Sposobnosti koje su cilj biće postignute preko zadataka, koji imaju geometrijski i brojevni aspekt kao i mjerena. Sposobnosti koje treba da budu razvijene kao dokazi za sposobnost se nalaze u aneksu 2.	Učenik formuliše u konkretnoj situaciji aritmetički zadatak sabiranja svojim riječima, a da nemora da upotrebljava matematički jezik.	Učenik reformuliše zadatak i pitanje zadatka gledajući neki crtež.	Učenik prepoznae odnose ili sličnosti između načina rješavanja zadataka učenih pri nastavi.	Učenik prepoznae i zabilježava važne informacije i odstarnjuje one koje to nisu, dabi riješio prosti aritmetički zadatak.	Učenik u nekom planu zabilježava načine rješavanja kompleksnih aritmetičkih zadataka, koji sadrže najmanje 3 brojna podatka.	Učenik prepoznae u najavi nekog aritmetičkog zadatka, koristeći poznate strategije, važne informacije i etape rješavanja i on to predstavlja na adekvatan način, preko šema ili neke tabelle, šematske karte ili dijagrama sa strelicama.	Učenik planira, objašnjava i kazuje drugim način rješavanja nekog aritmetičkog zadatka, koji sadrži više nepoznatih informacija, sve to uz pomoć jedmnačine.	Učenik analizira samostalno, nepoznate situacije, pronalazi informacije neophodne za riješavanje, i predlaže način prilagođen situaciji za riješavanje zadatka.	
<b>Riješiti aritmetički zadatak</b>	Polazeći in neke konkretne situacije koja predstavlja neki prosti aritmetički zadatak sabiranja, učenik nalazi tačno rješenje upotrebljavajući proste strategije (n.p.r. brojanje, prepoznavanje uopšte...).	Učenik nalazi sam adekvatne osonovne računske radnje (+ ili -) dabi riješio prosti aritmetički zadatak.	Učenik rješava proste aritmetičke zadatke sabiranja i oduzimanja (n.p.r. stanje, → promjena → stanje) upotrebljavajući strategije učene za vrijeme nastave i on kazuje rezultat usmeno, pismeno ili uz pomoć nekog crteža.	Učenik rješava komplikovanje tekstualne zadatke sabiranja i oduzimanja (n.p.r. pronaći promjenu od početka do kraja) i on kazuje rezultat i način dolaska do rezultata, pismeno i usmeno.	Učenik rješava pismeno, ako je to potrebno uz pomoć nasavatnika, neki prosrti aritmetički zadatak, koji sadrži najviše 3 brojna podatka i 2 računske radnje (+, -, *, :), upotrebljavajući poznate strategije i birajući i koristeći adekvatne aritmetičke računske radnje (sabiranje, oduzimanje, množenje)	Učenik rješava bez pomoći proste aritmetičke zadatke koji sadrže najmanje 3 brojna podatka i 2 računske radnje (+, -, *, :), upotrebljavajući strategije naučene za vrijeme nastave, on drugima objašnjava rezultat i način dolaska do rezultata kako usmeno tako i pismeno uz pomoć matematičkog jezika.	Učenik rješava komplikovanje aritmetičke zadatke koji nisu vježbani za vrijeme nastave i koji sadrže najmanje 3 brojna podatka, razvijajući i birajući individualnu proceduru i strategije.	Učenik rješava pismeno i na samostalan način zadatke koji sadrže najviše dvije veličine i najmanje četiri brojna podatka, izvrašavajući poznate načine rješavanja pripremljane za vrijeme nastave.	Učenik rješava pismeno, objašnjavajući to, rješenja za otvorene zadatke, koristeći seriju podataka, i ako je to potrebno pronalazeći proporcionalnu vezu između podataka.	
<b>Interpretirati i ocijeniti rezultate</b>	Učenik provjerava rezultat nekog prostog zadatka sabiranja brojući.	Učenik objašnjava rezultat svojim riječima i, ako je to potrebno, predstavi rješenje uz pomoć crteža.	Učenik opravdava tačnost nekog prostog zadatka.	Učenik prepoznae proste aritmetičke zadatke čije pitanje nema nikakve veze sa datim informacijama („godine kapitena“).	Učenik provjerava rezultate prostih zadataka upotrebljavajući strategije predpostavljanja i zaokruživanja.	Učenik provjerava i objašnjava pismeno svoj rezultat i način dolaska do njega, upotrebljavajući adekvatne matematičke izraze.	Učenik upoređuje svoj način dolaska do rješenja sa načinom dolaska do rješenja drugih učenika i zajedno sa njima o tome razgovara.	Učenik opravdava njegov pristup i razmišljanje koje je dovelo do rješenja i on potvrđuje ili negira tvrdnje drugih učenika.	Učenik odlučuje o vrijednosti informacija izvađenih iz velike serije podataka; on formulise i provjerava predpostavke u vezi sa serijom podataka.	Učenik prepoznae i naglašava odnose koji postoje između različitih načina rješavanja nekog zadatka. On ih upotrebljava i prenosi na slične zadatke.



## Otkrivanje svet kroz sva čula, Uvod u nauku, humanističkih i prirodnih nauka

	Osnova 1-og Ciklusa	Osnova 2-og Ciklusa		Osnova 3-ćeg Ciklusa		Osnova 4-og Ciklusa	
Sposobnosti	1-vi stepen	2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen	7-mi stepen
<b>Istraživati prirodne fenomene</b>	Učenik istražuje okolinu sa svim svojim čulima: upoznaje znakove žive prirode (razvoj, mijenjanje po ciklusima) kao i elementarne fizičke pojave (magnetizam, plivajući objekti).	Učenik prati neko živo biće, neku biljku ili neki predmet i opisuje njihove glavne karakteristike.	Učenik formuliše najmanje jedno pitanje u vezi neke problematike (n.p.r. o njegovom tijelu, rađanju djeteta...).	Učenik firmuliše najmanje jednu hipotezu o nekoj specifičnoj problematiki (n.p.r. u okviru praćenja promjene vremenskih prilika).	Učenik vrši praćenje u dužem vremenskom periodu (n.p.r. razvoj biljke) i iz toga izvadi najmanje jedan zaključak.	Učenik postavlja pitanja i izražava svoja viđenja u odnosu razvoj njegovog sopstvenog tijela (puburitet, seksualnost) i bira u dokumentima koji su mu na raspolaganju ono što je korisno za pisanje kratkog sadržaja.	Učenik zamišlja sistemska sredstva za istragu koja omogućavaju da se odgovori na datu problematiku (n.p.r. neki upitnik) i i suočava njegovu interpretaciju sa interpretacijama drugih učenika.
<b>Informisati se na precizan način i koristiti skupljene informacije</b>	Učenik poznaje neke poznate biljke (cvijeće i drveće) kao i neke životinje i njihovo stanište (domaće životinje, životinje sa farme, šumske životinje). On počinje da se orijentise u vrijemenu (sadašnje vrijeme, prošlo vrijeme, buduće vrijeme) kao i svom bližem okruženju.	Učenik zna gdje se nalaze i imenuje glavne dijelove svog tijela i svog lica. On upoređuje dvije biljke ili životinje u zavisnosti od njihovih osobina. On klasira doživljene događaje na hronološki način i opisuje mjesto gdje živi.	Učenik se informiše o osnovnim funkcijama nekoliko dijelova tijela. On pravi/crtava drvo porijekla njegove porodice. On upoređuje osobine različitih prostih alata.	Učenik konkretno opisuje razvoj životinja (n.p.r. žabe) ili neke biljke kao i put nekog proizvoda od sirovine do finalnog proizvoda (n.p.r. Hleb). On vrši proste istrage o načinu života predašnjih generacija.	Učenik umije da uvidi načine određivanja biljaka ili životinja, on umije da pronađe podatke o nekom javnom servisu (n.p.r. opština). U svom okruženju, on prepoznaže indikacije koje mu pomažu da razumije raniji način života.	Učenik se informise o elementarnim tjelesnim funkcijama i o pubertetu. On upotrebljava atlas ili neki digitalni kartografski materijal dabi lokalizovao lokalne geografske posebnosti. On klasificira važne istorijske događaje u osnovi vremena nazvanoj veliki vremenski periodi istorije (praistorija, staro doba, srednje doba...).	Učenik umije da nabroji neke osnovne karakteristike materijala (vode, vazduha) i analizira živa bića po njihovim tipičnim karakteristikama. On upotrebljava ilustracije, grafizme, tabele ili tekstove o nekoj specifičnoj problematici (n.p.r. industrijalizacija Luksemburga) i upoređuje načine života kroz razne epohe.
<b>Kritikovati / dati kritički sud</b>	Učenik počinje da prihvata odgovorno ponašanje u odnosu na samog sebe, u odnosu na druge i na savoje blisko okruženje.	Učenik daje jednu ili dvije osobine odgovornog ponašanja u odnosu na samog sebe, druge i svog okruženja i razgovarajući o tome sa drugovima iz odjeljenja (n.p.r.lična higijena).	Učenik razmišlja o ponašanjima ljudi prema prirodi i okruženju.	Učenik opisuje neke medijske mehanizme i razmišlja o važnosti tehničkih sredstava u svakodnevnom životu.	Učenik razgovara na osnovi nekog konkretnog primjera iz njegovog regiona uticaj ljudskog djelovanja.	Učenik govori o pritiscima grupe koji mogu da postoje u njegovom okruženju (n.p.r. što se tiče alkohola ili pušenja) i formuliše razmišljanja što se tiče trajne upotrebe prirodnih resursa na pojedinačnom planu.	Učenik sudi ljudski uticaj na razvoj prirodnog prostora i objašnjava uz pomoć nekog primjera da je to rezultat prijašnjeg razvoja.
<b>Stvoriti / prepoznati povezanosti</b>	Učenik asocira životinje sa njihovim životnim prostorom i klasira određena živa bića, biljke ili objekte po nekom kriterijumu (n.p.r. životinje- stanište / alat-uloga).	Učenik stvara vezu između karakteristika različitih biljaka ili životinja i njihovih staništa ili načina života.	Učenik klasira životinske i biljne vrste kao i poznate tehničke uslove i iz njih zaključuje zajedničke karakteristike.	Učenik objašnjava prilagodavanje nekog živog bića (n.p.r. ježa) na njegov životni prostor.	Učenik opisuje odnose između živih bića u nekom specifičnom prirodnom prostoru (n.p.r. lanac ishrane).	Učenik opisuje zajedničke osobine živih bića i počinje da ima prvi uvid u životinjski svijet i njegovu podijeljenost. On opisuje strukturne promjene u određenim regijonima i postavlja proste klauzule povezanosti među istorijskim činjenicama.	Učenik na pravilan način određuje veze koje postoje u prirodi (n.p.r. vodenim ciklus) i opisuje uticaj nprirodnih fenomena na strukture i topografske karakteristike neke regije (n.p.r. erozija). On istražuje dugotrajni uticaj istorijskog procesa na sadašnjost.
<b>Zamisliti, stvoriti i sprovesti u stvarnost neki projekat</b>	Učenik upotrebljava različite metode rada (eksperimentisanje, planiranje, pravljenje, konstruisanje i ponovo izmišljanje, montiranje i demonriranje) da bi realizovao zajedničke ili individualne projekte u raznim domenima iskustva.	Učenik realizuje proste konstrukcije (n.p.r model auta) uz pomoć svakodnevnog materijala.	Učenik realizuje neki plakat ili model na neku specifičnu temu (n.p.r. neko jelo, dječje igre drugih kultura).	Učenik umije da predstavi na prost način elemente iz svog ličnog okruženja i njegove specifičnosti (n.p.r. praveći neki prosti turistički vodič).	Učenik kopira tehničku konstrukciju u oblik modela.	Učenik aktivno učestvuje u planiranju i u sprovodenju u djelu neke izložbe ili internet stranice posvećene nekom životmom prostoru ili nakom istorijskom događaju.	Učenik planira i pretvara u dejlo akciju senzibilizacije na neku temu u vezi sa fizičkim i moralnim zdravljem.
<b>Komunicirati upotrebljavajući različite načine komuniciranja</b>	Učenik komunicira ono što je bio u raznim domenima i raznim sredstvima (konstrukcijama, crtežima, riječima).	Učenik ponovo sastavi, u saradnji sa svojim drugovima, doživljene događaje n.p.r. tok dana, upotrebljavajući crteže, fotografije ili male tekstove.	Učenik realizuje u grupi seriju crteža ili fotografija sa malim objašnjujućim tekstom o nekoj specifičnoj temi.	Učenik aktivno sarađuje u realizaciji neke kolekcije ili skupljanju za neki rad o specifičnoj temi (n.p.r. herbarijum sa biljkama i najpoznatije divlje cvijeće).	Učenik realizuje zajedno sa drugima neku izložbu (n.p.r. o istorijskom razvoju njegovove četvrti).	Učenik upotrebljava najpoznatije tehničke i naučne izraze u svom usmenom i pismenom prestavljanju neke specifične tematike.	Učenik predstavlja rezultate nekog rada o specifičnim temama uz pomoć šematske karte (mind map).



## Tjelesno izražavanje, psihomotorika, sport i zdravlje

	Osnova 1-og Ciklusa	Osnova 2-og Ciklusa		Osnova 3-ćeg Ciklusa		Osnova 4-og Ciklusa	
Sposobnosti	1-vi stepen	2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen	7-mi stepen
<b>Improvement of the fine motor skills</b>	Učenik zna dali je dešnjak ili lijevak. On umije da kontrolira svoje gestove prilikom aktivnosti iz fine motorike (sjeće makazama, boja, crta, lijepi, previja, cijepa, pravi modelle, niže) i on na pravilan i precizan način upotrebljava školski pribor (n.p. pravilno drži makaze, drvene bojice).	Učenik dokazuje da ima dobru kordinaciju ruku i očju. Sa rukom sa kojom piše nanosi kontrolisano i prilagođeno uslovima boju i drugo na podlogu.					
<b>Mobilization of the basic motor skills</b>	Učenik vlađa osnovnim oblicima kretanja prilagođavajući ih prostoru (trči, penje se, kliza se, skače, obrće se, hipa se) i koordinira svojim pokretima (vuče, gura, gađa). On umije da kontrolira mišiće (da ih napregne, da ih opusti).	Učenik baca razne predmete u daljinu, u visinu, u na i u metu, održava ravnotežu krećući se po različitim nosačima.	Učenik vrši obrtanje naprijed i nazad na različitim predmetima i na podu.	Učenik izvršava pokrete koji se ponavljaju a koji sadrže najmanje tri sposobnosti koordinisanja.	Učenik kombinuje različite pokrete na podu i upotrebljava različite sprave za gimnastiku (razboj, zidne merdevine, gimnastičku gredu).	Učenik se kreće (penje se, zaletava se, visi) i održava ravnotežu na različitim sredstvima i spravama za gimnastiku.	Učenik vrši osnovne pokrete trčanja, skakanja, bacanja i lako i samostalno upotrebljava te pokrete u različitim situacijama.
<b>Mobilization of the basic psychomotor skills</b>	Učenik upoznaje mogućnosti svoga tijela kroz različite pokrete (priče kroz mimiku, uloge, igre kretanja...)	Učenik dokazuje da vlađa svojim tijelom nižući i upravljući svojim pokretima u situaciji koja je bliska svakodnevnicu.	Učenik umije da ponavlja i koordinira niz pokreta na lak način u nekoj nepoznatoj situaciji.				
<b>Participation in team sports</b>	Učenik aktivno učestvuje u kolektivnim igrama : sarađuje sa svojim partnerima, počinje da poštovanje dogovorenih pravila i vodi računa o ograničenjima svog protivnika.	Učenik sarađuje sa svojim suigračima i razumije da poštovanje pravila igre je neophodno za zajednički uspjeh.	Učenik igra sa jednim ili više partnera poštujući pravila igre i kontrolišući svoja osjećanja u slučaju pobjede ili poraza.	Učenik se orijentira i kontrolisano kreće u okviru igre, pravilno upotrebljava materijal za igru, vodi računa o svome suigraču.	Učenik razumije ideju neke igre date od strane nastavnika, i umije da je objasni svojim školskim drugovima.	Učenik prepozna određene situacije u prostoj ekipoj igri i reaguje na adekvatan način preuzimajući različite uloge na sebe (napadača, odbrane).	Učenik organizuje proste igre sa i bez sudije, izmišlja igre i prilagođava ih svojim potrebama i mogućnostima.
<b>Awareness of mental and physical well-being</b>	Učenik vidi svoje fizičke mogućnosti kao i reakcije svoga tijela na pokrete (umor, zadovoljstvo...). On pozna nekoliko elementarnih tjelesnih higijenskih i sigurnosnih pravila.			Učenik se zagrijava i primjećuje da se njegovo tijelo mijenja i razvija. On pozna svoje sposobnosti i prihvata svoje poteškoće. On sprovodi elementarna higijenska pravila (oblaćenja, tuširanja...).		The pupil makes specific warm-up exercises. He makes endurance runs at his own pace over an age-appropriate space of time. When doing sports, he bears his strengths and his weaknesses in mind. He identifies safety hazards and acts with discernment.	
<b>Practice of complex flowing movements in the water</b>	Učenik se kreće sigurno i slobodno u vodi do grudi.	Učenik kliza na vodi malo manje dubine od visine deteta uz pomoć neophodnog materijala.	Učenik skače sa ivice u veliki duboki bazen malo roneći u vodi.	Učenik dobro pliva na kratkim odstojanjima (25m) u nekom od stilova plivanja.	Učenik roni u duboku vodu, nađe predmet na dnu bazena i donese ga na površinu.	Učenik pliva 100m bez prekida u nekom stilu plivanja.	Učenik pliva s lakoćom najmanje 100m u raznim stilovima plivanja.



## Stvaralačko izražavanje, buđenje estetike i kulture u domenu umjetnosti

	Osnova 1-og Ciklusa	Osnova 2-og Ciklusa		Osnova 3-ćeg Ciklusa		Osnova 4-og Ciklusa	
Sposobnosti	1-vi stepen	2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen	7-mi stepen
<b>Zamisliti i napraviti djela u dvije ili tri dimenzije</b>	Učenik slobodno predstavlja preko crteža ili preko radova elemente viđene u svom okruženju na detaljan način i izvršava radove u odnosu na njegove lične namjere.	Učenik predstavlja elemente viđene u svom okruženju na detaljan način i izvršava radove u odnosu na njegove lične namjere.	Učenik predstavlja dešavanja praćena u njegovom okruženju sa nekoliko tipičnih karakteristika (n.p.r. prednji plan, zadnji plan...).	Učenik materijalizuje neku ličnu ideju na slobidan i samostalan način uz pomoć sredstava naučenih u odjeljenju.	Učenik razumije da može da predstavi crtežom ili umjetničkim predmetom razne ideje i osjećanja.	Učenik počinje da vrši lični izbor kada se radi o obliku ili o sadržaju, predstavljajući neku određenu temu i dabi napravio crtež ili neko umjetničko djelo koje mu se sviđa.	Učenik pravi umjetnička djela koja reflektiraju njegovo lično mišljenje.
<b>Upotreba osnovnih tehniku</b>	Učenik upotrebljava različite tehnike (štampanja, sječenja, modeliranja), različite materijale i alate za realizaciju crteža, kolaža kao i prostih konstrukcija.	Učenik upotrebljava najčešće upotrebljavane alate i tehnike zavisno od date naredbe.	Učenik prepoznaće određene materijale i alate upotrebljene za izradu nekog umjetničkog djela.	Učenik bira jednu od tehnika, materijala i alata već upotrebljavanih za vrijeme nastave, a koje odgovaraju za dati zadatak.	Učenik opisuje rezultate koji proizilaze obradivanjem različitih materijala, tehnika i alata.	Učenik poznaće, zna da miješa i upotrijebi osnovne i kombinovane boje. On upotrebljava kompleksne tehnike u svojim radovima.	Učenik planira različite etape nekog ličnog projekta na samostalan način.
<b>Prepoznati umjetnost u svakodnevničini</b>	Učenik upoređuje ono predstavljeno sa onim u stvarnošću i eksperimentiše različite oblike umjetničkog izražavanja.	Učenik otkriva sličnosti i različnosti upoređujući umjetnička djela.	Učenik asocira neki pridjev ili neki osjećaj sa nekom strukturom (spajanje oblika i boja) ili sa nekom materijom.	Učenik asocira umjetnička djela sa različitim načinima umjetničkog izražavanja (slikarstvo, vajarstvo, fotografija).	Učenik klasira umjetnička djela po određenim kriterijumima (n.p.r. abstraktna- figurativna).	Učenik razumije umjetničko djelo kao sredstvo izražavanja umjetnika o njegovim idejama.	Učenik razumije da se umjetnost razvijala sa vremenom u odnosu na tehnološke i socijalne promjene.
<b>Interpretirati i ocijenjivati svoje radove i umjetnička djela</b>	Učenik opisuje umjetnička djela i svoja djela na različite načine (crtežom, riječima, gestovima...).	Učenik opisuje sadržaj nekog umjetničkog djela i svojih djela sobstvenim riječima.	Učenik objašnjava lične načine rada (poteze, alate, materijale, boje) počinjući da upotrebljava specifični riječnik.	Učenik razumije najvažnije ključne izraze (n.p.r. zadnji plan, prvi plan, kolaž...) i upotrebljava prilagođeni riječnik učen za vrijeme nastave da bi opisao umjetnička djela.	Učenik prepoznaće tipične strukture i oblike umjetničkih djela o kojima je bilo riječi za vrijeme nastave pri tom upotrebljavajući prilagođeni riječnik.	Učenik daje lični sud o nekom umjetničkom djelu, upotrebljavajući pritom odgovarajuće tehnike i odgovarajući riječnik.	Učenik otkriva da umjetnička djela mogu biti interpretirana na različit način, zavisno od konteksta u kojem su upotrebljeni.




## Stvaralačko izražavanje, buđenje estetike i kulture u domenu muzike

	Osnova 1-og Ciklusa	Osnova 2-og Ciklusa		Osnova 3-ćeg Ciklusa		Osnova 4-og Ciklusa	
Sposobnosti	1-vi stepen	2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen	7-mi stepen
<b>Izražavanje muzikom</b>	Učenik igra sa svojim glasom i koristi mogućnosti pjevajući dječe pjesmice, ponavljajući i stvarajući zvukove.	Učenik koristi šire mogućnosti njegovog glasa. On pjeva i prati proste pjesme svojim tijelom i instrumentima.	Učenik pjeva napamet i izražajno dječe pjesme koje je naučio za vrijeme nastave.	Učenik precizno pjeva pjesme iz školskog repertoara, kontrolujući intonaciju slušanjem, on zna da improvizuje na „Orif“ instrumentima.	Učenik prati pjesme svojim tijelom i različitim instrumentima.	Kontrolujući svoj glas, učenik pjeva pjesme različitih vrsta i različitih jezika, i realizuje ritmičko ili melodjsko praćenje.	Učenik stvara tonove koji predstavljaju osjećaje prouzrokovane nekim tekstom ili scenarijom.
<b>Zapažanje muzike</b>	Učenik vidi i razlikuje zvukove iz njegovog okruženja i asocira ih sa izvorom. On razlikuje govorni glas od pjevanog glasa.	Učenik prepoznaže proste instrumente i razlikuje buku od zvuka.	Učenik prepoznaže slušanjem i vizuelno proste muzičke instrumente.	Učenik prepoznaže karakteristike (glasno-tih, visoki-niski ton, brzo-sporo) i asocira muziku sa osjećajima.	Učenik prepoznaže različitosti među zvukovima (identične, ne identične).	Učenik razumije, ako je bio pripremljen, strukture i proste muzičke oblike, i prepoznaže više muzičkih parametara.	Učenik razumije sluhom, sasvim samostalno, proste muzičke tokove, strukture i oblike.
<b>Igranje (kretanje po muzici)</b>	Učenik umije sam ili u različitim grupama da se kreće po muzici, prateći neki prosti ritam (n.p.r. Sporo-brzo).	Učenik zapažava različite ritmove, brzine i dinamiku, i pretvara ih u pokrete.	Učenik izvršava pri igranju proste pokrete i korake.	Učenik pretvara improvizacijom muziku u pokrete.	Učenik zapaža atmosveru muzičkih djela i to izražava pokretima.	Učenik izmišlja, ponavlja i predstavlja u grupi, niz pokreta po muzici.	Učenik izražava svojim gestovima ili pokretima sve kompleksnije ritmičke strukture.
<b>Gоворити о музici</b>	Učenik počinje da izražava svoje mišljenje pri slušanju zvukova (riječima, crtežima, gestovima ili mimikom).	Učenik izražava prostim izrazima osjećaje doživljene pri slušanju zvukova.	Učenik izražava svojim riječima njegov muzički ukus.	Učenik se izražava jezikom prilagođenim njegovom uzrastu svoja zapožanja, osjećaje i ukuse o nekom muzičkom djelu.	Učenik govori o muzičkim instrumentima i o tonovima koje oni proizvode, pritom izražavajući odgovarajući stručni jezik.	Učenik izražava lične kritike o nekoj muzici upotrebljavajući odgovarajući stručni jezik.	Učenik upotrebljava sa sigurnošću stručni jezik u odnosu na dinamiku, tempo i oblik.



## Zajednički život i vrijednosti, moralno i socijalno obrazovanje

	Osnova 1-og Ciklusa	Osnova 2-og Ciklusa		Osnova 3-ćeg Ciklusa		Osnova 4-og Ciklusa	
Sposobnosti	1-vi stepen	2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen	7-mi stepen
<b>Zapažanje svijeta</b>	Učenik razumije svoja osjećanja, svoje potrebe, svoje snove, svoje ukuse, kao i svoje snage i slabosti.	Učenik opisuje različita ponašanja i izražava se u odnosu na osjećanja sa njima u vezi.	Učenik opisuje na različit način svoje prednosti i slabosti i prihvata da one mogu da se promijene.	Učenik prepoznaće određene oblike sukoba u školskom i porodičnom kontekstu, i učestvuje u pronaalaženju rješenja.	Učenik prepoznaće uz pomoć primjera da pravila u društvu mogu da se promijene s vremenom, on upotrebljava neka sredstva za rješavanje konflikta.	Učenik opisuje prostim riječima neku u Luksemburgu zastupljenu religioznu zajednicu, njihovu tradiciju, običaje, vjerovanja.	Učenik poseduje produbljeno znanje o različitim kulturnim i vjerskim zajednicama zastupljenim u Luksemburgu.
<b>Razumijevanje svijeta</b>	Učenik razumije i poštuje dogovorena pravila u odjeljenjskom (školskom) okviru.	Učenik razlikuje simbole i razumije da oni mogu predstavljati različite običaje, naslijedstva i načine života.	Učenik upotrebljava široki riječnik simbola da bi komunicirao i izrazio želje i potrebe.	Učenik iskazuje svoje mišljenje i pravda ga kroz najmanje dva argumenta.	Učenik poštuje mišljenje drugih pri formiranju svog ličnog mišljenja.	Učenik se izražava o ulozi, uticaju i o opasnostima medija u svakodnevnom životu, i pokazuje uz pomoć doživljenih primjera, da pravila rukovode zajedničkim životom.	Učenik poznaće različite tačke gledišta u odnosu « čovjek - priroda » i umije te tačke gledišta da razlikuje uz pomoć primjera.
<b>Učestvovanje / angažovanje / agiranje u svijetu</b>	Učenik se angažuje u zajedničkom životu i agira zavisno od situacije, poštujući dogovorena pravila.	Učenik se izražava o važnim proslavama u toku godine, oslanjajući se na ono što je doživio.	Učenik asocira različite proslave u toku godine sa različitim grupama, imenujući njihove glavne karakteristike.	Učenik pokazuje, uz pomoć primjera, da pravila rukovode životom u zajednici.	Učenik objašnjava svojim riječima terminologiju « vrijenost », « pravilo » i « pravo », i on poznaje glavna prava djece.	Učenik razmišlja o razlikama između termina « vjerovati » i « znati », « religija » i « nauka », « vjera » et « vjeroispovijest ».	Učenik opisuje različite karakteristike glavnih religija i zajednica.
<b>Razmišljati o svijetu</b>	Učenik prepoznaće i prihvata različitosti i sličnosti između sebe i drugih. On počinje da razumije posljedice svog djelovanja.	Učenik se stavlja na mjesto drugog i prihvata različitu tačku gledišta.	Učenik uzima u obzir ideje druge djece kad formuliše svoje lične ideje o svom identitetu ili etničkom ponašanju.	Učenik je sposoban da se stavi u koži drugog (glumeći, n.p. osobe sa posebnim potrebama, starije osobe, izbjeglice, osobe drugog pola...).	Učenik predstavlja osobenosti i važne karakteristike drugih osoba i bića, n.p. glumeći ili imitirajući.	Učenik izražava svoje lične želje i snove za budućnost.	Učenik izražava, argumentirajući, vrijednosti koje lično smatra važnim za život.



## Zajednički život i vrijednosti, versko i moralno obrazovanje

Sposobnosti	I-vi stepen	Osnova 2-og Ciklusa	Osnova 3-ćeg Ciklusa	Osnova 4-og Ciklusa				
	2-gi stepen	3-ći stepen	4-ti stepen	5-ti stepen	6-ti stepen	7-mi stepen		
<b>Razviti religiozno opismenjavanje</b> Učenik je sposoban da - razumije i upotrijebi jezik simbola iz biblijskih priči i bajki (2-ji ciklus) - predstaviti i/ili uporediti uz pomoć primjera kako ljudi proslavljaju svoju vjeru i izražavaju njihov odnos prema bogu u različitim religijama (3-ći ciklus) - razumjeti i interpretirati simbole, legende, sakramente i religiozne izraze, kao i analizirati i staviti u vezu biblijske priče i mitove o stvaranju i nastanku svijeta, sa naučnim dokazima (4-ti ciklus)		Učenik shvata da ilustracije i priče stvaraju od nevidljivog « vidljivo ». Učenik razumije važnost izraza « vidjeti, čuti i raditi srcem ».	Učenik prepoznaže da su istorije i ilustracije izražene u « ilustrovanom » jeziku. Učenik upotrebljava taj « ilustrovani » jezik.	Učenik razumije značenje nekog simbola i upotrebljava jezik simbola u ilustrativnom govoru. Učenik upotrebljava karakteristike simbola sa Hristom i sa religioznim « ilustracijama ». On ih interpretira i prepoznaže. Učenik interpretira simbole i ilustracije Boga u pričama, imena Boga i umjetnička djela. Učenik interpretira i upotrebljava karakteristike i ilustracije neke parabole (parabola je priča koja sadrži neku poruku). Učenik interpretira i prenosi ilustrovane riječi tradicije jevrejsko-katoličke. Učenik razumije specifične znakove i upotrebljava ih u nekom kontekstu s tim u vezi.	Učenik interpretira simbole i ilustracije Boga u pričama, imena bogova i umjetničkih djela, i pravi vezu sa svojim ličnim idejama o Bogu.	Učenik prepoznaže istine u obliku ilustracije i simbola (prihvatajna vjere) u religioznim legendama, on ih razumije i razlikuje od odgovarajuće istorijske istine. Učenik pozna i interpretira sedam sakremenata. Učenik interpretira priče o stvaranju kao svjedočenje o vjeri i upoređuje ih sa naučnim sintezama o nastanku svijeta. Učenik razumije specifične religiozne izraze i upotrebljava ih u odgovarajućem kontekstu.	Učenik prepoznaže, razlikuje i upoređuje simbole i sakramente i sliku koju o sebi daju u « ilustrovanom » jeziku. Učenik interpretira priče o nastanku svijeta i ljudskoga bića iz različitih kultura i stavlja ih u vezu sa idejama i pogledima na Boga, svijet i ljudsko biće.	
<b>Povezati religiju sa ličnim životom</b> Učenik je sposoban -da napravi vezu među situacijama iz (profesionalnog) života i religioznih priča i da to izraži na verbalan, kreativan, tjelesni način. (2-ji ciklus) -prepozнатi u ljubavi prema bogu i u ljubavi prema svom bližnjem temelje hrišćanskog života i staviti ih u odnos sa situacijama iz svakodnevnic (3-ći ciklus) -da razumije vjerovanja, način razmišljanja i djelovanja u različitim kulturama i religijama, da ih upoređuje sa pozicijama na kojima se hrišćanstvo ispiše, i da ih poveže sa situacijom (ličnom) iz svakodnevног života (4-ti ciklus)		Učenik razumije svoja osjećanja, svoje potrebe, svoje snove, svoje ukuse, kao i svoje sposobnosti i slabosti.  Učenik razumije i poštuje dogovorena pravila u odjelenjenskom okviru.  Učenik se angažuje u grupi i prilagođava svoje ponašanje situaciji, pritom poštujući dogovorena pravila.  Učenik prepoznaže i prihvata razlike i sličnosti između sebe i drugih. On počinje da uviđa posljedice svojeg djelovanja.	Učenik razmišlja o / vodi računa o odnosima i ponašanju ljudskog bića. Učenik prepoznaže situacije iz života, kako se može vidjeti, čuti i agirati « srcem ». Učenik asocira zlatno pravilo sa različitim situacijama iz života. Učenik asocira različite riječenice « oca našeg » sa situacijama iz života. Učenik predstavlja vezu između ponašanja/odnosa ličnog i priči iz Biblije.	Učenik prenosi mnogobrojno značenje jezika (govornog i slikovnog), priča ozdravljenja i susreta, sa svojim ličnim iskustvima i stavovima.	Učenik se bazira na samaričansku (milosrdnu) priču o tome da treba voljeti (Boga, svoga bližnjeg, samog sebe). On to vidi kao Isusov poziv svojim sledbenicima, i stvara vezu sa ličnostima priče. Učenik se bazira na ljudsko ponašanje u samaričanskoj priči da bi analizirao svoja lična iskustva i ponašanje pod svjetлом pravila ljubavi prema svom bližnjem, i prema Bogu. Učenik prenosi pravilo « voli svoga bližnjeg » na prirodu i to stavlja u odnos sa svojim ličnim djelima i različitim situacijama iz života.	Učenik provjerava u pričama i biblijskim tekstovima, u kojoj veličini se manifestuje u njima pravilo « voli bližnjeg svoga ». Učenik prepoznaže pravilo « voli bližnjega svoga » kao put ka kraljevstvu božjem.	Učenik prepoznaže u situacijama svakodnevnog života kako katolička religija inspiriše način viđenja, slušanja i djelovanja. Učenik razumije vjerovanja, shvatnju, načine djelovanja u različitim religijama/kulturama i ilustruje kroz primjere kako se ta ubjedjenja prenose na način života ljudi.	Učenik analizira slaganje između vjerovanja i djela neke ličnosti uz pomoć religioznih tekstova.
<b>Upoznavanje i savladivanje rituala</b> Učenik je sposoban da - poveže proslave sa simbolima, tradicijama i izvornim pričama i da to izrazi (2-ji ciklus) - predstavljati i/ili uporeći uz pomoć primjera, kako ljudi proslavljaju svoju vjeru i izražavaju njihov odnos prema bogu u različitim religijama (3-ći ciklus) - prepozнатi, uporediti i interpretirati glavne vjere, islam, hrišćanstvo i judaizam u njihovom tekstovima, simbolima, umjetnošću, ritualima, proslavama i svetim mjestima (4-ti ciklus)		Učenik opisuje i prepoznaže vrijednosti neke proslave. Učenici pripremaju, zamišljaju i proslavljaju zajedno neku proslavu sa svim svojim karakteristikama. Učenik asocira religiozne proslave sa originalnom biblijskom istorijom, sa njihovim simbolima, ilustracijama, pjesmama i igrama/plesovima.	Učenik pravi vezu između religioznih proslava i istorijom porijekla te proslave i tradicije.	Učenik poznaže i upoređuje osnovne elemente katoličke vjere i židovske vjere, svršćava ih odgovarajućim religijama i interpretira ih kao izraz nekog odnosa sa Bogom. Učenik pravi odnos medu katoličkim sakramentima izabranim - u kontekstu njihovog ritualnog proslavljanja - sa njihovim simbolima i odgovarajućim biblijskim tekstovima, i odgovarajućim odnosom prema Bogu. Učenik asocira katoličke proslave sa biblijskim pričama o njihovom porijeklu, njihovim simbolima, ilustracijama, pjesmama i igrama/plesovima. Učenik poznaže imena Bogova u jednobožnim religijama, analizira ih i interpretira pod svjetлом retrospektivne tačke gledišta.	Učenik interpretira način arhitektonskog i umjetničkog izražavanja sve tri monoteističke religije u njihovim mjestu obilježavanja kao izraz razumijevanja te vjete.	Učenik analizira i upoređuje tačke gledišta i razlikuje između islama, hrišćanstva i jevrejske religije. Učenik prepoznaže korijene jevreja u hrišćanstvu.	Učenik pravi vezu između religioznih proslava i istorije njihovog porijekla i tradicije. Učenik prepoznaže u umjetničkim djelima priče i simbole velikih monoteističkih religija.	

